

Cebuano  
65-0120

# Ayaw Pagsalig Sa Imong Kaugalingong Salabutan

Lean Not Unto Thy Own Understanding

20.01.1965  
Phoenix, Arizona, USA

Kining libroha may kagawang ipakopya pagusab ug ipang-apud-apud, apan dili mahimong ibaligya, sumala sa giingon sa lisensya sa ilalum sa Creative Commons (by-nc-nd) nga makaplagan sa [www.CreativeCommons.org](http://www.CreativeCommons.org).

miingon, "Amen."-Ed.] Karon, ato nang iduko ang atong ulo samtang tapuson na ni Igsoong Johnny. "

## Ayaw Pagsalig Sa Imong Kaugalingong Salabutan

" Magpabilin ta sa pagtindog sa makadiyot lamang alang sa pag-ampo.

Pila man ang ania dinhi nga adunay gihangyo sa ilang kasingkasing, nga gusto ka nga ang Dios magabuhat ug pinasahi kanimo dinhi niining konbensiyon? Ato nang iduko ang atong mga ulo karon ngadto Kaniya.

2 Langitnong Amahan, mga katawhan kami nga may dakung kahigayonan nga nagkahiusa dinhi niining dapita sa Ngalan ni Ginoong Jesus, dinhi niining nasud nga may kagawasan diin makahimo kami sa pagsimba Kanimo sumala sa gimando sa among mga kaisipan, usab. Ug nag-ampo kami, Amahan, nga unta molungtad kini. Ug karon, among pahimuslan kining dakung kahigayonan nga among naangkon. Ug hinaut unta nga among ipahimutang ang tibuok namong kasingkasing diha sa bulohaton niining gabhiona alang sa pagsimba Kanimo, aron mahipanugilon kini, nga ang Dios diha sa among taliwala ning gabhiona, nanalangin sa Iyang mga katawhan. Luwasa ang matag kalag nga nawala nga ania dinhi niining gabhiona, Ginoo. Ug ang mga nanagpamalik sa ilang agi, hinaut unta nga mamalik sila sa balay sa Dios. Ako nagaampo alang sa matag-usa ka tawo nga nagmasakiton, nga mangaayo unta, ang gisakit nga makalakaw unta, ug ang buta makakita, ang bungol nga makadungog, mga pagdayeg ug kahimayaan maiya ni Jesu-Cristo diha sa Iyang mga katawhan. Hinaut unta nga mahinumduman kini kanunay, Ginoo, tungod kay nanagkahiusa kami sa tingub ug gipangayo kini sa Ngalan ni Jesus alang niining mga panalangin. Amen.

Makahimo na kamo sa pagpanglingkud.

3 Sa laing bahin, diha sa Ramada Inn, sarna ra kini sa mipauli ako sa mong balay, tugnod kay kanunayng ania ako dinhi hangtud nga sa a-akong pagtoo misugod na sila sa pagpakaila kanako. Ug gikalipay ko kaayo kana, tungod kay gikahimamat ko ang maayong mga tawo dinhi sa Ramada Inn. Ang usa anaa sa Tucson ug ang usa taga dinhi, mga maayo kaayo sila kanamo, nga mitugot kanamo sa maong bulohaton. Dili pa lamang dugay dihay akong bulohaton, diha sa Ramada Inn, ug wala na gani kami sa manedyer pabayra sa abangan sa maong tigumanan. Maayo kaayo kadto. Ug usab akong mahinumduman karon, sa dihang milatas usab ako sa mga kanasuran, kadto silang mga maayo sa panimalay sa Dios.

4 Karon, nakaangkon ta, sukad pa sa Dominggo sa gabii, o sa Dominggo sa hapon, diay, ug daghang mga kahigayonan diha sa Ginoo, o labi na ako.

Naangkon ang maayong higayon sa pagpahimulos sa Iyang mga panalangin, ug sa pagpakig-ambitay sa Espiritu Santo ug kauban sa Iyang mga katawhan.

5 Angay ko—kong hinumduman nga kitang tanan nanag-ambahan sa pagsimba sa Dios. Kamo maoy kinaiya sa Dios, kabahin sa Dios, sa dihang nangahimo kamo nga mga anak sa Dios nga lalake ug babaye. Ug ang Dios anaa sa sulod ninyo, andam sa Iyang kabubot-on, kong tugotan mo Siya sa pagbuhat niini.

6 Busa manghinaut ta niining gabhiona, nga ang matag usa mahikalimot na sa mga butang sa kanhing mga adlaw, ug ihikling ang tanang butang, ug ipahimutang ang atong mga kasingkasing diha ning maong bulohaton karon; dili lamang ning gabhiona ra, kondili sa hangtud sa umaabot nga konbensiyon. Sa walay pagduhaduha daghan kaayong mga delegado ang nakighiusa. Ug ako pang nakita ang daghang mga gitagana ning gabhiona diha sa tablado, ang nagkahiusa alang sa konbensiyon nga magasugod ugma. Ug akong hangyoon ang mga tagadinhi alang sa atong rebaybal, nga kong mahimo, manghinaot ako nga mopabilin ra kamo dinhi alang sa konbensiyon. Anaa tay daghang maayong magwawali nga nahitala. Usa ka igsoong lalake ang dili makaanhi, ug-apan aduna tay daghan nga moanhi dinhi aron paghulip sa iyang dapit. Gusto kong mahiapil sa kinatibuk-ang konbensiyon aron pagpahimulos niining panaghiusa.

7 Nasayud kamo, nga mianhi kami dinhi nga mga ministro, ug miwali, ug kanunay kaming mihatag ngadto sa katawhan sa tanang butang nga ania kanamo. Miwali akog usa ka wali usa niana ka higayon, sa dihang miingon si Jesus, "Pamalandunga ang lireo, wa—wala sila maghago ni magpangabudlay, ug ngani sultihan Ko kamo nga bisan ngani si Solomon sa tanan niyang kahimayaan wala ngani makapabisti bisag usa kanila." Ug nakita ko, nga ang lireo nagtubo maadlaw ug magabii, naghago ug nagpangabudlay, ug aron himuon ang kaugalingon niini nga madanihon. Apan wala kini makakuhag panalangin sa kinaugalingon niini. Iyang gibuksan ang iyang kaugalingon, u—ug ang mga lumalabay makasimhot sa kahumot gikan kaniya. Ang buyog nagakuha sa dugos gikan sa kinauyokan niini. Iyang ihatag ang tanan nga iyang gihagoan nga maangkon kini. Ug akong gitawag ang akong mensahe, nga si Reverendo Mister Lireo, usa kadto ka daw masalikwaut nga teksto.

8 A—apan kini, ang mga ministro mitugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa mga katawhan, ug maayo lang unta kung igo ra ta molingkud u—ug maminaw sa uban. Kay sama ra kini sa nagpainit ka sa kalayo, nga gusto tang molingkud ilalum sa kalayo nga nagsiga ug magpainit sa atong mga kasingkasing dinuyogan sa Maayong Balita nga giwali sa atong mga

Karon, motoo ba kamo nga makaangkon tag maayong konbensyon human niini? Mapasalamaton ta sa Dios tungod sa dakung tigum, ug karon aduna kitay maayong konbensyon. Ang tanan nga nagtoo niini, moingon, "Amen."

Magtutok Kanimo,

Didto sa (Motutok ta Kaniya karon.)

Calbaryo,

Manluluwas;

Dunggang pag-ampo ko,

Papasang sala ko,

Niining adlaw

Ako Imo na!

Sa ginalaktan ko,

Ug kagul-anan ko,

Mando-e ko;

Kangitngit hayaga,

Kahadlok kuhaa,

Niining adlaw

Ako imo na!

255 Amen. Ang congregasyon miingon, "Amen." [Ang congregasyon miingon, "Amen."-Ed.] Halleluia.

Oh, dayegon Sya,

Dayega ang Manunubos;

Himayaon, sa katawhan,

Sa Dugo Niya gihugasan. Amen.

256 Pagkahibulongan. Maayo gayud, atong iduko ang atong mga ulo karon alang sa benediksyon. Wala ko masayud kung kinsay gipili sa pagbuhat niini. Si Igsoong Johnny Manadal, nga taga California, samtang atong giduko ang atong mga ulo... Karon, ayawg kalimot ugma sa gabii, moo kana ang nahauna, ang sinugdan. Ugma sa gabii, dinhi gayud niining dapita ang konbensyon, dinhigayud niining dapita sa alas siete-emidya. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Nalipay ba kamo sa Presencia sa Dios? Amen. [Ang congregasyon

kahangturan. Itugot nga ang Espiritu Santo sa Dios mohapsay niining pan on sa katawhan karon dayon. Kadaghanan kanila mao pay pagduol ug pagdawat Kanimo ingon nga ilang Manluluwas; daghan sa mga nanagpamalik sa kalibutan ang midawat Kanimo ug nanagpamalik. O Dios, akong giampo sa Ngalan ni Jesu-Cristo, nga Imong ayohon ang matag usa ka tawo. Nagingon Ka, nga "Kining mga ilhanan maganunot kanila nga nanagpanuo; ilang pandungan sa ilang mga kamot ang masakiton, sila mangaayo." Imong kining gisaad, Ginoo, ug ang mga magtotoo nga mga anak nanagpamandong sa ilang mga kamot ngadto sa usag usa.

251 Satan, napilde ka na. Gumula ka gikan niining mga katawhan, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Papagawasa silang mga katawhan, alang sa Ginghamarian sa Dios, sa Ngalan ni Jesus. Amen.

252 Kamong tanan nga nanagpanuo nga si Jesu-Cristo mao karon ang inyong Mananambal, maingon nga inyong Manluluwas, ug kung gusto kamo nga dawaton Siya sa mao ra sukaranan, tindog, ug ingna, "Ako nang dawaton karon si Jesus ingon nga akong Mananambal, ug akong Manluluwas." Kahibulongan. Dalaygon ang Ginoo. Pasalamat ang Ginoo. Karon, atong ipataas ang atong mga kamot ug mag-awit ta ngadto Kaniya.

Daygon ko Sya, daygon ko Sya,

Daygon ang Manunubos;

Himayaon, sa katawhan,

Sa Dugo Nya gihugasan.

253 Oh, maayo ba ang inyong gibati? Iwara-wara ang inyong mga kamot. Oh, na. Atong awiton pag-usab.

Daygon ko Sya, daygon ko Sya,

Dayga ang Manunubos.. (Hinumdumi,

nga mao sa gihapon kagahapon, karon,

ug hangtud sa kahangturan,

kadtong maong Cordero.)

Himayaon, sa katawhan,

Sa Dugo Nya gihugasan.

254 Nahigugma ba kamo niana? Magkinab-otay ta ug maglamano hay ang usag usa. Mao kini ang pagpatapos sa tigum, sugod usab sa konbensyon. Igna, "Ang Dios magapanalangin kanimo, igsoong lalake, nga dumoluong. Ang Dios magapanalangin kanimo." Maayo kana. Maayo kana. Kahibulongan.

kaigsoonan diha sa mga katawhan. Ug daku ang akong pagpasalamat nga nakaangkon ning maong kahigayonan sa pagbuhat niana.

9 Ug karon, masaligon ako niining gabhiona... Giingnan ako ni Billy nga gikapanghatag na niya ang tanang mga kard. Ug dili nato mahimo dinhi ang pagpanawag sa alampoonan. Tan-awa, kinahanglan nga moduol ka gayudd idto, ug subay diha sa hawanang mangitngit, ug mosaka dinhi niini. Magkalisud ang tanan sa pag-anhi dinhi. Ug ang mga masakiton ug mga bakul makalisud sa pagbuhat niini.

10 Apan wala ta masayud kung unsay buhaton sa atong Ginoo. Mahimong moduaw Siya kanato niining gabhiona, u—ug ayohon ang matag usa nga ania dinhi, ang tanan nga may sakit. Oh, labi pang malipay ako nga makakita niana kay sa tanan nga mga nanaglinya sa pagpaampo nga wala ko sukad mahimo sa akong kinabuhi, a—aron lang pagtan-aw sa kahalangdon sa Dios nga mokunsad diha sa Iyang masinulondong mga anak. Mao kanay a—akong gusto kanunay.

11 Ang kasagaran usahay, kong mahiduol ka sa mga katawhan, sama sa pagpamandong sa mga kamot, mahimo man kini, wa ko ipasabot, nga sa kadaghan ang nagbuhat niana, nan, moingon sila, "Usa ka-ka ministro ang mipandong sa iyang kamot kanako, ug himaya sa Dios..." Mao kanay hinungdan nga ang mga katawhan adto na magtutok sa ministro.

12 Apan kong motindog ka lang dinhi, ug iwali ang Pulong, ug tugotan nga ang Espiritu Santo moayo sa matag usa, nan diha niana-mao gayud ang hingpit nga grasya sa Dios. Ug diha niana maangkon sa Dios ang tanang mga pagdayeg, ug kahimayaan, ug diha niana wala gayuy landong alang kang bisan kinsa pa. Mao kanay hinungdan nga akong... Sa akong pagpamuhat, ang hinungdan dili ko mokuhag daghan, gawas lamang. .. Karon, sa miaging gabii atong gisulayan ang pagpangampo sa daghan kutob sa atong mahimo. Apan ang pagpamandong sa mga kamot...

13 Ug kasagaran usahay kung gab ii, ang Espiritu Santo mokunsag kanato ug magpadayag sa Iyang kaugalingon, ug magpaila sa Iyang kaugalingon kanato. Ug pinaagi niana, sa akong pagtoo labi pang tinuod kung himuon Niya diha sa tumang pagkahalangdon... Nakita mo? Dili ko kini ikapahayag karon, "Kining tawhana, o kining babayhana, o kaha kang bataa." Nakita mo? Ang Espiritu Santo molihok sa sulod ning maong tigumanan ug mosulti kanila nga Iyang angayng sultihan. Tan-awa, mao kana ang kahalangdon. Ug kana maoy modala sa kahibalo, tungod kay kana mao may gisaad sa Dios, ug kana maoy modala sa kahibalo sa—sa pagkahalangdon sa Dios ug usab maoy modala sa

Iyang Presencia nganhi kanato. Kinahanglan nga makita ta gayud kini ug... Ug bisan pag unsay...

14 Kamo moingon, nga "Ah, bali man ang akong kamot. Diha man ako sa miaging gabii. Wala man a—ako maayo." Wala kanay bisag unsang kalabutan niini. Alang kanimo, kining tanan natapus na. Dili na ang imong kamot kamot maoy imong gitan-aw; kondili ang saad maoy imong tan-awon. Nakita ba ninyo? Ug tungod niana, makaingon ka gayud, "Tan-awa, si Igsoong Talpulano wala mag-ampo sa pag-ampo sa pagtoo, o ingon niini-ug ingon niana." Ang Presencia sa Ginoo maoy naghatag kanimo sa pagtoo (Nakita ba ninyo?), ug unya Iyang gipadala ang Iyang Pulong ug miayo kanila.

15 Ug karon, sa miaging gabii a—ako na usab gilapas ang akong gisaad. Akong sigurohon ang pagtuman niini ning gabhiona, kong mahimo ko. Ug karon, dihay miingon, nga "Wala ako mopabilin sa akong teksto kagabii." Wala, wala a—ako, tungod kay sultihan ko kamo kung ngano. Maoyakong iwali kining maong patulon-an, nga akong hingkalimtan kung unsa, "Ang Dios nga Madagayaon sa Kaluoy."

16 Ug akong gisulayan pagsaysay kung nganong si Pablo, nga nagsutli diha, nga nagaingon, "Kita kanhi sa nanglabayng mga panahon," usa ka panahon, mga panahon nga lahi kay sa karon, "kita mga patay diha sa sala ug mga kalapasan; kinsa and kinsa gibuhi sa Dios, ug gihimong madasigon.. ." Karon, tan-awa, sa dili pa buhaton ang pagbanhaw, kinahanglan nga adunay butang diha sa sulod nga kinahanglang pagapukawon. Husto kana.

17 Busa makita mo, nga kong anaa ka sa hunahuna sa Dios, nan nahimo kang kabahin sa Dios, ug ang Dios dili mamahingpit kung wala ikaw. Kinahanglan gayud kini. Husto kana, tungod kay adunay Usa ra, usa lamang ang tinubdan sa Kinabuhing Dayon, ug mao kana ang Dios, ug Siya lamang ang bugtong nagbaton sa Kinabuhing Dayon. Nakita mo? Karon, kamo kabahin Niya, maingon nga kamo mao ang mga kinaiya, o diha na sa Iyang kaisipan sa sinugdanan. Ug sanglit, kay naghunahuna man Siya kaninyo sa sinugdanan, kini maoy naghatag nianang gamayng paglugnot paingon Kaniya. Mao kana ang angayng banhawon. Ang uban kanila dili gayud banhawon, tungod kay wala sila magbaton niini; kana lang.

18 Nahisama ra kini kong magbutang kag usa lugas nga mais diha sa yuta, nga walay... Bisan pag unsa kini katahum, kong wala kini ing binhi sa kinabuhi, dili gayud kini mabuhi. Apan kinahanglan nga una sa tanan anaa kini binhi sa kinabuhi.

19 Naa koy gamayng sugilanon bahin sa agila, nga mikuyog sa himungaan ug sa mga piso tungod kay didto man siya pis-a ug matawo, apan

245 Imong gipaila ang Imong kaugalingon labaw sa bisag unsang-Iabaw sa bisag unsang pangatarungan. Dili mahimong makapangulipas ug makasaysay niini. Apan mianhi Ka dinhi sa among taliwala karon, ug nagpaila kanamo nga ania Ka dinhi, ug ang mga kalalaken-an ug mga kababayen-an nanagpanoo niana ug midawat niini. Dios, dad-a ang matag usa kanamo diha sa Imong sabakan, ug tagoi sila diha sa Bato sa Kapanahonan hangtud nga ang kalayo molabay na. Nagdulong na kami sa pagkasunog, Ginoo. Nasayud kami niini. Ania nahibalik na kami sa Sodoma. Apan ang matarung dili gayud malaglag kauban sa mga sad-an. Imong gipangtawag ang Imong mga anak, Ginoo. Imong gisultihan si Lot, "Pahilayo diha. Gula diha." Ako nagaampo, Dios, nga ang matag usa nga anaa nianang kahimtanga niining gabhiona, kadtong anaa diha, nga walay kasigurohan sa ilang gibarugan...

246 Dios, dili sila magpahimulos sa pag-adto sa usa ka dalan, sa sayup nga alagianan. Dili sila mamintaha sa pagpadagan sa mapula nga siga, kung anaa man sila sa hustong panghunahuna, tungod kay tingalig mamatay sila. Sa ingon unsaon man sa usa ka tawo ang pagkab-ot sa ilang dayong gipadulngan, pinaagi sa pagpanaghap, pagpakaaron ingnon, sa pagpanimpalad nga walay katungod sa pagpanimpalad, tungod kay nahisakop man sila sa usa ka simbahan o sa usa ka denominasyon? Ug tataw nga dili sila-dili sila makasabot kung giunsa sa Pulong sa Dios ang pagkahimo niini karon maingon sa kaniadto, kung giunsa niining mga saara ang pagkahimong dayag. "Ang apostolikanhong panahon mawala na." Tabangi sila, Amahan. Itugyan ko sila Kanimo sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen.

247 Salamat, mga igsoon kong lalake, ug babaye. Akong gikalipay ang pagtawag kaninyo nga akong igsoong lalake, ug babaye. Ug hinumdumi, nga papanubagon ako sa Dios sa matag pulong, sa adlaw sa paghukom.

248 Sa bisag unsa nga akong giwali niining gabhiona, manubag ako niini. Naiisip ko kana. Ug kung unsay akong nabuhat sukad pa sa akong pagkabata, sa pagwali niining Maayong Balita, ug unya mahimong sinalikway?

249 Karon, pila man kaninyo ang nagmasakiton ug nanag-antus dinhi niining gabhiona ug gusto kamo nga maampoan? Ipataas ang inyong kamot. Karon, mahimong tabangan ninyo ako? Ipandong ang inyong mga kamot ngadto sa usag usa. Ipandong ang inyong mga kamot sa usag usa. Iduko ang ulo ninyong tanan karon, ug sarna ra nga ania kamo sa simbahan, dinhi niining tablado.

250 Minahal nga Dios, sa Ngalan ni Jesu-Cristo, diha sa-Iyang Presencia, ang gipamatud-an nga Presencia...Ang maong Pulong nga gikawali napamatud-an na nga Ikaw mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa

239 Karon, kamo nga nagabayaw, kung inyong gibati ang kaayo human sa inyong pagbayaw, ipataas lamang ang inyong mga kamot aron sultihan ang uban nga naayo ka na human sa inyong pagbayaw. Tan-awa, ang matag kamot. Nakita mo? Tinuod, maayo ka na. Tan-awa, matinud-anon ka. Nagtindog ka, ingna, "Mahimo akong usa ka saksi."

240 "Siya nga motindog Kanako dinhi, Ako motindog kaniya didto. Siya nga magakaulaw Kanako dinhi sa atubangan niining mga katawhan, ikaulaw Ko siya sa atubangan sa Akong Amahan ug sa balaang mga Manolunda." Ayawg ikaulaw Siya. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong pagpangatarungan. Salig sa Pulong sa Dios. "Siya nga magasugid Kanako sa atubangan sa katawhan, ikaulaw Ko usab siya sa atubangan sa Akong Amahan ug sa balaang mga Manolunda."

241 Anaa pa bay lain, sa dili pa ta mag-ampo? Atong iduko ang atong mga ulo sa ingon. Ang Dios magapanalangin kanimo, sister. Tinuod gayud. Ang Dios magapanalangin kaninyo, kanimo, igsoong lalake. Tinuod gayud. Anaa pa bay lain, sa dili nato iduko ang atong mga ulo? Ang Dios magapanalangin kanimo, kanimo. Karon, husto kana, nagpabilin pa silang nagtindog. Magpaabot tang tanan kadali, kadali lamang. Ang Dios magapanalangin kanimo, igsoong lalake. Ang Dios magapanalangin kanimo. Igna, "Mapuslanon ba kaayo kini, ang pag-ingon, 'Ang Dios magapanalangin kaninyo?'" Mao kana ang pagpamahayag sa akong pagpanalangin kaninyo. Ang Dios magapanalangin kaninyo.

242 Kanang uban kaninyo nga nagtindog diha sa kilid sa bongbong, diin wala kamoy dapit nga kalingkuran, mahimo bang ipataas ninyo ang inyong mga kamot, ug ingna, "Ako, Dios, ako kini"? Ang Dios magapanalangin kanimo, igsoong lalake. Ang Dios magapanalangin kanimo, ug kanimo; ug kanimo, igsoong babaye; ug kanimo, igsoon kong lalake; ug kanimo, igsoon kong babaye.

243 Oh, ang Espiritu Santo sa tumang katam-is nagalihok dinhi sa katawhan. Inyo bang nabati kana? Ang Dios magapanalangin kanimo, batan-ong lalake dinhi sa tablado. Ang Dios magapanalangin kaninyo diha sa kanto. Ang Dios magapanalangin kanimo, batan-ong binuhat. Oo.

244 O Espiritu Santo, lihok sa tumang kalab-as dinhi sa among mga kasingkasing karon. Ipakita kanamo ang among mga kasaypanan, Ginoo. Dili kami-dili kami magsalig sa among kaugalingong salabutan, sa among kaugalingong pagpangatarungan. Kondili misalig kami diha Kanimo, tungod kay nasayud nga nagbarug kami sa Imong Langitnong, gipaluyohang saad karon.

wala gayud siya mobati sama sa mga piso. Ug, nasayud ba kamo, sa dihang miabot ang iyang inahan ug misinggit, iyang hingdunggan ang usa ka tingog nga alang kaniya maayong paminawon, tungod kay hinumdumi, nga agila gayud siya sa sinugdanan. Miabot na ang pagpakaamgo niya sa iyang kaugalingon aron pangitaon ang iyang dapit.

20 Ug sama niana ang matag magtotoo. Wala ka matawo alang niining kalibutana. Gilalang ka sumala sa dagway sa Dios aron mahimong anak sa Dios. Ug dili ka kauban niining mga piso dinhi sa tugkaran. Agila ka gayud.

21 Ug nasayud ba kamo, kauban ako nianang "agilaha" ug dili ko na mahimong ipabalik ang akong mga tiil diha sa yuta, busa kinahanglan gayud nga akong... . Nagpatuyang na ko, ug nalimot na ko kung unsay akong teksto, ug akong-ug nawala ko ang akong sumbanan ug ang tanan. Naangkon ko ang malisud nga higayon. Apan mao na kadto, diha lang kadto sa "agila."

22 Ug karon, hinaut unta nga kanang Agila, ang Dios... Nasayud ba kamo, nga gipakasama sa Dios ang Iyang mga profeta sa mga agila. Ug Iyang gitawag ang Iyang kaugalingon nga agila; Siya mao Agila nga si Jehova, Papa Agila.

23 Ug ang hinungdan nga Iyang gibuhat kana, tungod kay ang agila makalupad man hataas pa kay sa ubang mga langgam dinhi, ug tungod kay gibuhat siya nga lahi kay sa ubang langgam. Karon, dili siya maghimog iyang salag diha sa yuta sama sa mga manok ug uban pa, kondili molupad siya sa kinahabogan aron mahimo sa iyang salag.

24 Ug ang lain pang butang, nga, siya usa ka pinasahi nga langgam ang pagkabuhat. Karon, kong ang u-usa ka banog, o kaha usa ka uwak, o usa man ka manaol, o ang bisag unsang langgam nga mosulay pagkuyog kaniya ngadto sa kalangitan, mabungkag gayud siya; tungod kay wala man siya buhata alang niini. Usa siya ka pinasahing tawo aron motungas didto sa kahitas-an. Ang iyang mga balhibo labi pang malig-on kay sa ubang langgam.

25 U—ug ang iyang mata labi pang mahait kay sa ubang langgam. Ug sa magkataas ang iyang lupad, magkahait usab ang iyang panan-aw. Tan-awa, ang uban pang mga langgam, kung moabot sila kutob sa ilang maabot, labi pang mabuta sila sama sa kabog. Ug sama ra niana ang... Tan-awa, kung ilang talikdan kadtong mga kredo, bisan pa niana wala gayud silay hingbangkaagan bahin niini. "Ang mga adlaw sa mga milagro nangagi na," ngano man? Tungod kay wala kini nila makita.

26 Apan mga agila makaabot ngadto sa kapunawpunawan, ug sa kalangitan sa mga langit didto sa kahitas-an. Unsa may kapuslanan kung

makaabot didto sa taas kong dili man makakita? Oh, nalipay kaayo ko nga usa ako kanila, ug nahiuban sa tibuok salag nga napuno nila karon.

27 Ato nang ablihan karon ang Daang Tugon, diha sa Libro sa mga Proverbio, nga sinulat ni Solomon, usa sa manggialamong tawo sa kalibutan, gawas kang Ginoong Jesus. Apan dili gayud Siya sarna kang Solomon, tungod kay si Solomon usa man ka tawo nga natawog usa ka babaye ug anak sa usa ka yutan-ong amahan, nga si David. Apan si Jesus usa ka Anak nga natawog-ulay, ug dili gayud usa ka tawo; kondili Siya mao ang Dios, ang Dios-nga Tawo, ug labaw pa Siya sa usa ka tawo; usa Siya ka sobra pa kay sa tawo. Nakita mo? Apan si Solomon usa lamang ka tawo sama kanimo ug kanako, ug nangayo siya sa Dios ug kaalam aron pagpadagan sa iyang gingharian. Ug nakaangkon siyag gasa sa kaalam, ang pinakamakinaadmanong tawo nga atong naangkon sukad gawas sa atong Ginoo. Siya maoy nagsulat sa mga Proverbio, ug nagtoo ako nga sila maa kaayo.

28 Ug atong ablihan karon diha sa Libro sa mga Proverbio sa capitulo I, ug—o diha sa capitulo 2, diay, ug unang pipila ka mga bersiculo sa mga Proverbio, 2, magsugod sa 1. Mga Proverbio 2, magsugod sa 1, ang pagpadayon ni Solomon pagtambag sa iyang mga anak. Anak ko, kong dawaton mo...

29 Gikasubo ko. Sa Proverbio 3:1 ang ania nako. Pasayloa ko. Akong gitan-aw diri sa—sa akong libro, ug nakita ko nga sa Proverbio 3 diay inay nga 1 ug 2.

Mga Proverbio 3:1.

*Anak ko, ayaw hikalimti ang akong Kasugoan; Apan, pabantayi sa imong kasingkasing ang akong mga sugo:*

*Kay ang kadugayon sa mga adlaw, ug mga tuig sa kinabuhi, Ug pakigdait, sila igadugang kanimo.*

*Ayaw pagpabiyaa kanimo ang kalolot ug kamatuoran: ihigot mo sila sa imong liog: isulat mo sila sa ibabaw sa papan sa imong kasingkasing:*

*Aron ikaw makakaplag sa kalumo ug maayong salabutan. Sa atubangan sa Dios ug tawo.*

*Sumalig ka kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing, Ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan!*

*Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, Ug siya magamandu sa imong mga alagianan. .*

ug kung unsay pagabuhaton sa Dios sa Iyang kabubot-on pinaagi kanimo, tungod kay mamahimo ka man nga kabahin sa Dios, mahimo bang motindog ka ug moingon, "Dawaton ko kini karon dayon, igsoon." Salamat. Salamat. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Kahibulongan. Ang Dios magapanalangin kanimo. Hinaut nga itugot sa Dios kaninyo, kining tanan nga matitud-anon. Moingon kamo. . . , Pag-pagpabilin ra sa pagtindog, ayaw. . .

233 Moingon kamo, nga "Membro man ako sa usa ka simbahan, Igsoong Branham, apan sa tinuod usa ako ka Pentecostal; apan kong bahin na gani sa giingon nga motoo ako sa tanan nianang Kamatuoran sa Pulong, dili ko mahimo kini, apan a-akong gitinguha ang pagbuhay niini. Tabangi ako; iampo ako. Gusto kong motindog ug mosulti. Dili a-ako, nga tan-awa ninyo aniy naglingkud dinhi, 0, magpamatuod ako dinhi niining simbahana, nga mao ako." Apan nasayud ka sa sulod sa imong kasingkasing dili ka mao. Ang Dios nasayud nga dili ka usab (Nakita mo?), nan nganong dili ka man motindog. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan" kondili salig sa Iyang Pulong.

234 Mahimo bang motindog ka, anaa pa ba? Anaa pa bay gustong motindog? Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo, kanimo." Dios tabangi ako." Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Maayo kana. Pagpabilin lang pagtindog

235 Moingon ka, "Naa bay maayo nga ikadulot niana kanako?" Tindog sa makausa pa, ug tan-awa kong anaa bay mahimo. Makahuloganon ba gayud kini, "Gusto ko, Igsoong Branham, gusto kong mamatarung. Gusto kong mahimong matarung."

236 Karon, wala ako magingon nga biyai ang imong simbahan. Wala, sir. Pagpabilin diha kung ~a ka, pagpabilin lamang nga tawong puno sa Espiritu Santo nianang simbahana. Moingon ka, "Nan, wala ako masayud kung unsay ikasulti sa akong pastor." Iyang dayegon kong ikaw-kong siya usa man ka tawo sa Dios:. Tan-awa, husto kana.

237 "Pasigaa ang inyong suga sa atubangan sa katawhan aron ilang makita ang inyong maayong binuhatan ug himayaon ang inyong Amahan."

238 Ang Dios magapanalangin kaninyo. Nan, ang Dios magapanalangin kaninyo, ug kanimo; ug kanimo, igsoon, ikaw. Ang Dios magapanalangin kanimo, sa matag usa. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo, anak.



kaugalingon diha kang Jesu-Cristo aron pagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Kita nagtoo diha sa pagkapinasig-uli. Ug samtang Iyang gipaluyohan ang Iyang Pulong...

226 Wala koy labot kong un sang simbahana ang imong gigikanan, Methodist, Baptist, Catoliko, Presbyterian, o kaha walay simbahan nga gipasakopan. Kong dawaton mo nga lahi kini sa imong pagsabot, ug nasayud ka nga wala ka pa gayud matawo pag-usab, apan gusto ka, ug gusto mong dawaton kini karon, ang saad karon. Tingalig dili ka karon mapuno, apan mapuno ka ra gayud samtang-nagpadayon pa ang tigum. Kung gusto mong dawaton kini pinasubay sa maong kahimtang, mahimo bang motindog ka ug tugoti nga mag-am po ako alang kanimo diha sa dapit diin ka magtindog. Ang matag usa nga ania dinhi nga nasayud...

227 Ayaw pagsalig sa imong, "Oh, moingon ka nga, nagsulti man kog mga dila." Karon, wala kini kalabotan niini. Ako usab nagtoo man sa pagsultig mga dila. Apan nakakita akog mga espiritista, mga yawa, ug uban, nga nagsultig mga dila ug naghubad. Husto kana. Pangutanag mga misiyonaryo dinhi, kay atong masuta, Igsoong Creech, nasayud kamo nga husto kana. Nakakita ako kanila nga nagsultig mga dila, ug miinum ug dugo diha kalabira sa tawo, ug mosangpit sa yawa. Tinuod gayud. Nakakita ako kanila nga magbutang ug lapis, ug mitindog kini ug mosulat sa dili masabot nga sinultihan; ug ang espiritista, ang salamangkiro motindog, ug hubaron kini.

228 Busa ang pagsultig mga dila dili maoy ilhanan nga nakadawat ka sa Espiritu Santo. Ug kong—ug kong nagsulti kag mga dila ug ilimud kining Pulonga, nan anaay nasayup diha niana. Husto, gayud. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan.

229 Adunay tawo karon, nga moingon, "Hinuon, gisinggit ko ra man kini." Mao man ako. Apan ayaw pagsalig niana.

230 Nakita ko ang tanang matang sa mga gahum sa yawa nga mosinggit ug motiyabaw. Nakita ko ang mga Mohammedan nga mosinggit ug motiyabaw hangutd nga maningkamot sila sa ilang kaugalingon sa maong dapit, mahimo nilang padaganon ang mga dagum pinaagi sa ilang mga kamot.

231 Didto sa India, nakita ko sila nga motiyabaw ug maglukso-Iukso, ug mokuhag tibug-ok sa tubig, pinaagi sa pagkaw-it niini, ug iduot kini sa ilang panit ug molakaw sa baga sa kalayo (Tinuod kana.), apan naglimud kang Jesu-Cristo.

232 Tan-awa, ayaw gayud pagsalig sa imong kaugalingong salabutan, kondili diha sa Pulong sa Dios. Kong ang imong kinabuhi dili mohaum niining Bibliha, sa pagtoo sa matag Pulong nga anaa diha; ug buot kang motoo niini,

30 Oh, sa akong pagtoo kana maoy labing matahum nga Kasulatan. Karon, mokuha akog usa teksto, nga gikan sa—sa bersiculo 5, "Ayaw Pagsalig Sa imong Kaugalingong Salabutan."

31 Ug karon, kini maoy u-usa ka talagsaong teksto alang niining adlaw nga atong gipuy-an, tungod kay ang dakung hinungdan karon mao ang pagbutang diha sa edukasyon ug diha sa kaugalingon tang salabutan sa mga butang, sa adlaw sa-sa pagtuon. Apan atong makita dinhi nga kining talagsaong parnahayag, sarna sa ubang mga Kasulatan, kini anaay iyang kaugalingong dapit, ug masaligon ta nga ang Dios motugot kanato sa pagpakakita kung hain ang maong dapit.

32 Niining panahona atong gipatuon ang atong mga kabataan aron makabaton ug salabutan. Ug sa human na sila sa tulonghaan sa gramatika, atong gipadala sila ngadto sa hataas nga tulonghaan alang sa usa ka labi pang maayong salabutan ug kahibalo. Ug kung makatapus na sila diha, ang ubang mga kabataan bulahan pa gani kay makaadto pa sa coleheyo, ug mopadayon pa sa coleheyo aron paghingpit sa ilang edukasyon ug sa ilang pagpanabot sa kaalam. Unsa bay ilang nakuha... Sa makadaghan aron ta makatrabaho, kinahanglan nga makatapus ka sa taas nga tulonghaan sa salabutan, o kaha usa nga may edukasyon sa coleheyo, kaha sa uban pa.

33 Ug ngani, gisutlihan ta sa maalarong si Solomon sa dili pagsalig niini, dili sa atong kaugalingong salabutan; sa dili pagtuon niining mga butanga. Tungod kay mao kini ang nakahibulong kanato nganong miingon siya sa mga butang nga sama niini, tungod kay ang kasagaran sa atong modernong salabutan kasagaran mao ang kaalam sa tawo, nga kasupak sa Pulong sa Dios. Sa akong pagtoo mao kanay hinungdan nga gitambagan ni Solomon ang iyang mga kabataan, dili kay aron mahungog, kondili ang dili pagsalig sa ilang salabutan.

34 Ug nagtoo ako nga usa kini ka maayong panarnbagon karon, kong moingon ta sa atong mga anak ug sa mga anak sa Dios, nga dili daotan ang pagpakaangkon ug edukasyon; walay kasupak niana; apan kung kanang maong edukasyon supak man sa Pulong sa Dios, nan salig sa Pulong ug pasagdi nga mawala ang imong edukasyon (Nakita mo?), tungod sa Pulong. Ug ang edukasyon magpabilin man ug mohatag kanimog usa ka maayong trabaho, tingalig usa ka sukaranan sa mga tawong manggialamon, apan, maayo man kana, kay makatabang man kini kanimo, makatabang kanimo sa salapianon mong kabuhian, makahatag ug usa ka bubintaha nga panginabuhi kanimo.

35 Apan hinumdumi ang usa ka butang, anak ko, nga mamatay ka baya. Bisan pag pita ka edukasyon ang naangkon mo, ug bisan pag pila ka kultura

ang natigum mo, sa gihapon moatubang ka ra sa kamatayon, tungod kay nahisulat man kini, nga ang tawo mamatay gayud, ug human niana mao ang paghukom. Ug ang Dios, samtang... Ang kamatayon dili daotan, apan ang paghiadto sa hukmanan maoy daotan nga bahin. Karon, mahimong mamatay ka, "apan human niana mao na ang paghukom." Ug dili sa Dios paninglon kanimong kung pila ka eskuelahan ang imong naadtoan sa dinhi ka pa sa kalibutan, kung pila ka kaalam ang imong natigum, bisan pag nakaangkon ka sa Batselor sa Arti, o bisan kung unsa pang katakus ang imong naangkon, bisan pa kung ministro. Dili kini maoy pangutan-on kanimong.

36 Apan kini maoy pangutan-on kanimong, kung unsay imong gibuhang bahin sa salabutan sa Pulong sa Dios. Diha niana magagikan ang mga gikinahanglan, tungod kay kana. . . Ang imong edukasyon, maayo man, apan ang Pulong sa Dios Kinabuhi. "Ang Akong Pulong mao ang Kinabuhi," ug ang pagkasayud Niini mao ang Kinabuhi. Ug Siya, Siya miingon, "Iha Siya." Siya mao ang Pulong. Makaila ka lang Kaniya pinaagi sa Pulong, tungod kay Siya mao man ang Pulong. Mao ra kanay bugtong paagi nga makaila ka Kaniya, pinaagi sa Iyang Pulong.

37 Mahimong adunay moari ug moingon, "Kini mao ang Dios," o kaha "Kana mao ang Dios," o "Kini mao ang Dios," o "Husto kini," ug "Kana maoy husto," apan mobalik ta sa Pulong nga mao ang Kamatuoran.

38 Ug ang Pulong sama ra sa-sa Bituon sa Amihanan; kini maoy tinuod nga bituon. Bisang pag hain mopaingon ang kalibutan, kanang Bituon sa Amihanan anaa ra sa kinauyokan sa kalibutan. Ibutang mo ang imong kompas diha sa Bituon sa Amihanan. Anaa kini kanunay sa kinatung-an sa kalibutan. Ang ubang mga bituon nanaglutaw libot duyog sa kalibutan, apan ang Bituon sa Amihanan nagpabilin rang di matarug.

39 Karon, ang kompas mao ang Espiritu Santo, ug (ang) im-imong ugsok mao ang Bituon sa Amihanan, sa maong paagi ang Espiritu Santo kanunay gayud motudlo paingon sa Pulong. Ang Espiritu Santo gayud modala kanimong sa bisag asa kondili sa Pulong sa Dios lamang. Busa unsaon man sa tawo pagdawat ug usa ka kredo, samtang kini kasupak sa Pulong, ug unya moingon sa gihapon nga nakadawat siya sa Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo motudlo kanimong sa pagpahilayo gikan niana. Ang Espiritu Santo maoy gikinahanglan aron maoy motudlo kanimong ngadto sa Pulong, tungod kay Siya mao man ang Pulong. Siya mao ang Pulong, ug mahimong lamang Kini.. .Maingon sasa magneto diha sa kompas nga gibutang paingon sa Amihanang Pol, mao ra kanay bugtong paagi nga madala kini. Ug kung ang Espiritu Santo mao may Mag-uugmad ug Magsusulat, ug ang magpupukaw sa Pulong, nan unsaon man Niini pagtudlo sa tawo ngadto sa bisag asa gawas sa Pulong?

Dios, ug ayohon ang imong lawas. Karon, wala ko gayud siya makita sa akong kinabuhi. Siya hingpit gayud nga usa ka dumoluong.

221 Aniyay usa ka babaye nga naglingkod dinhi. Dili si-siya taga dinhi; siya usab taga California. Anaa siyay cancer, ug ang cancer anaa sa iyang dughan. Naoperahan na siya, ang usa ka suso, ug mibalhin kini sa usa. Husto kana. Mrs. Kaland, husto kana. Motoo ka ba nga ayohon ka sa Dios? Maayo, toohi kini. Dumoluong ako alang kanimong, babaye. Wa ako makaila kanimong. Tinuod kana (Nakita mo?) siya... ?..

222 Aron kamo masayud nga ang Dios ania karon, anaay usa ka babaye nga naglingkod sunod kaniya. Ang iyang ngalan si Mrs. Harris. Hingpit nga dumoluong siya alang kanako. Apan sa paghidan-ag sa Espiritu niingon babayhana, aduna usab siyay kaguol kaniya. Ug gikan siya sa California. Husto kana. Ug anaa siyay gibati sa iyang abaga. Husto kana. Motoo ka ba nga ang Dios moayo kanimong? Kong ugaling husto man, ipataas ang imong kamot aron makita sa mga katawhan: hingpit gayud nga dumoluong.

223 Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Unsa may mahimong niana? Dili mo ikasaysay kana. Usa kana ka tanghaga. Dili kini ikasaysay. Pangutan-a kanang mga katawhan; wa ko gayud sila makita sukad sa akong kinabuhi, walay bisang gamayng hingsayran ko bahin kanila. Igo lang kini mibutho sa tigum.

224 Apan, paminawa karon, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Kondili sumalig sa unsay Iyang gisaad, nga kana Iyang pagabuhaton; kon dili ba m,ao ra nga Espiritu ang nagpuyo diha sa tawhonong unod, ang nakasabot nga mikatawa si Sara didto sa tolda sa likud niadtong Tawhana.. . Husto ba kana? Ug misaad Siya nga sa dili laglagon ang kalibutan pinaagi sa kalayo, sa dihang ang Anak sa tawo magpadayag sa Iyang kaugalingong pag-usab sa samang kahimtang; samtang a—ang Anak sa tawo (sa matagnaon) magpadayag sa Iyang kaugalingong diha sa tawhonong unod sama nga ania Siya karon uban kanato ning gabhiona, sumala sa Iyang gibuhang sa kanunay. Karon, unsa na mang taknaa ang atong nahimutangan? Haduol na ang kalaglagan. . .

225 Mga higala, ayaw pagtindog dinhi, nga dili na, usa ka makasasala. Dawata si Jesu-Cristo samtang anaa ka pa sa Iyang Presencia. Karon, nasayud ako, kasagaran nabatasan sa mga ministro ang paghangyo ug sultihan ug sugilanon bahin sa inahan nga patay na ug miuna na. Maayo man kana. Apan dili ta moduol diha sa sukaranan sa atong mga inahan nga patay na. Ang akong inahan patay na usab, ang akong amahan usab. Apan miduol kita nga maalamon, nga midawat pinasubay sa pagadayag sa Dios sa Iyang

tawhana sa iyang mga mata, ug kung unsay iyang ginaampo. Motoo ba kamo niana?

215 Motoo ka ba niini, sir? Mahimong bukhon mo ang imong mga mata, ikaw nga naglingkud dinhi sa duol, tan-aw diri. Motoo ka ba niana? Sige. Karon, nasayud ka nga wala ko makaila kanimo. Masigkadumoluong ta ang usag usa. Apan ang Dios nakaila kanimo. Karon, misugod siya paghilak, nagbakho. Tungod kay sultihan ko na siya karon nga tubagon sa Dios ang iyang gihangyo (Nakita mo?), tungod kay mao kana ang miigo kaniya, kanang Kahayaga; gikan sa kangitngit, nabalhin sa Kahayag. Nakita mo?

216 Karon, ang maong tawo, nag-am po siya alang sa laing tawo, ug alang kana niining batang lalake nga naglingkud topad kaniya. Mao kana ang iyang anak. Husto kana. Karon, kining bataa nag-antus sa sakit sa tiyan, ug usab adunay kadaot sa iyang tinae. Husto kana. Husto kana. Dili ka taga dinhi. Dili ka taga Arizona. Taga California ka. Husto kana. Ug usa ka ministro, ug anaa ka makig-uban sa Assemblies of God. Tinuod kana.

217 Si R~verendo McKay ang imong ngalan-o, si Reverendo Kaid, husto kana. Tiol, lod ba? Iwara-wara ang imong mga kamot sama niini. Karon, ang imong batang lalake maayo na. Ang imong pagtoo...

218 Karon, unsa? Karon, anaay usa ka tawo nga gipataas ang mga kamot; wa siya makaila kanako; ako wa makaila kaniya. Apan unsa man kini? Iyang nahikap ang Labawng Sacerdote. Karon, tan-awa, dili gayud siya makasalig sa iyang kaugalingong salabutan. Karon, unsa may iyang pagabuhaton, unsa may iyang gibuhat karon? Kinahanglan nga iyang toohan kung unsay gisulti ngadto kaniya, ang kamatuoran, tungod kay nasayud siya nga wa siya makaila kanako. Husto kana.

219 Tan-awa, ania karon dinhi usa ka babaye nga naglingkud sa akong atubangan usab, iyang giduko ang iyang ulo. Nag-antus siya sa cancer. Gikan usab siya sa California. Manghinaut ako nga dili niya mapakyas kini. Miss Adams, mao kana ang iyang ngalan. Wa ko gayud siya makita sukad sa akong kinabuhi. Oo, tinuod gayud kana.

220 Anaay usa ka babaye nga naglingkud didto sa luyo. Dili ko, dili ko siya matudlo, apan nakita ko ang Kahayag diha sa ibabaw niya. Balatianon gayud siya. Anaa siyay balatian sa iyang liog tungod sa usa ka hinungdan. Ug ang laing butang, anaa si—siyay espirituhanong problema nga maoy nakasamok kaniya. Ug anaa pa siyay probema sa panimalay, ang iyang anak nga dalaga milayas. Husto kana. Tinuod kana, dili ba? Iyang gibayaw ang iyang kamot. Mrs Miller, husto kana. Motoo ka ba? Papaulion kadto siya sa

40 Busa kung ang usa ka tawo moingon nga nakadawat silag Espiritu Santo, ug unya modawat ug butang nga supak sa Pulong, nagpakita lamang kini nga dili tinuod nga Espiritu Santo ang ilang nadawat. Nakita mo? Mahimong usa kini ka espiritu, dili ako makiglalis niana, apan dili ki-kini mao ang Espiritu Santo ni-ni Cristo. Karon, nasayud kamo, sa daghang mga higayon, magdinawatay sila sa espiritu sa usag usa; ug aron maoy motudlo sa usasarna sa usa ka pundok sa kalalaken-an ngadto sa usa ka butang, apan dili ki-ki-kini motudlo ngadto kang Cristo. Apan ang Espiritu Santo kanunay gayud nga motudlo ngadto kang Cristo, ug si Cristo mao ang Pulong.

41 Atong makita kini sa tin-aw diha sa Biblia. o, mao man ako. Mahimong masayup ako, sa-sa akong paghunahuna, apan dili ako motoo nga mao kini; tungod kay kini, "Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan sa mga butang." Kong magsalig ka sa imong kaugalingong salabutan, nan modulung ka gayud pahilayo gikan sa hustong dalan.. Dili mahimong mosalig ka sa salabutan ni bisan kinsa kung bahin na sa Kinabuhi. Aron mo hikaplagaan ang Kinabuhi kinahanglan nga mosalig ka sa Pulong. Kay kana mao ang Kinabuhi.

42 Nakita ta kini gikan sa sinugdan. Sa tin-aw gipahibalo kini kanato sukad pa sinugdan, nga gihatagan sa Dios sa Iyang Pulong ang Iyang unang pamilya dinhi sa kalibutan aron mabuhi kini. Sa Iyang Pulong lamang, sila mabuhi. Karon, dili mao kanang pagkaon sa pagkaon ug uban pa. Kondili sa Iyang Pulong mabuhi sila sa dayon. Ug samtang ilang tumanon kanang Pulonga, mabuhi sila sa dayon. Apan sa dihang gibalhin ang unang gamayng bahin sa maong Pulong, nabugto ang tibuok kadena, ug ang tawhonong kabuhatan nahulog ngadto sa kamatayon. Nakita mo?

43 Ug karon atong himatikdan si Eva, kinsa sa walay duhaduha usa ka utokan nga tawo; ang matarung nga gikuha gikan kang Adan, nga maomao ang anak sa Dios... Ug si Eva, nianang maong pagkabutang diin wala gayuy sala, walay dapit sa pagpakasala, sa walay duhaduha nagbaton gayud sa kaisipan kung unsa ang Dios. Tungod kay sa matag hapon, siya ug ang iyang bana molakaw man diha sa kabugnaw diha sa tanaman sa kahaponon, ug makigsulti nawong ug nawong uban sa Dios. U—usa ka butang nga dili makatarunganon sa usa ka tawo kinsa nakiglakaw nawong ug nawong kauban sa Dios sa matag adlaw, ug unya modangup sa pangatarungan sa mga butang nga maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo gikan sa Pulong sa Dios.

44 Sa nagbaton pa ta kanila. Sa madali makiglalis sila sa Pulong sa Dios, tapos sa pagpahimutang diha sa Presencia sa Dios. Sa nakita nga ang Pulong sa Dios giwali, ang Pulong sa Dios nga gipadayag, ang mga palahubog ug mga makasasala nanagpanuol sa altar ug nangakabig ug nangabag-ong binuhat diha

kang Cristo, mga katawhan nga daot ug kadungganan gihimong mga babaye ug mga lalak; ug unya ang pagtalikud nianang bulahang butang nga miagak kanila niining Kinabuhia, ug unya mobaliktok subay ngadto sa pipila ka matang sa kredo aron mahimong labi pang dungganon o—o aron mahisakop nianang ilang gitawag nga labing maayong matang sa katawhan.

45 Aha, mahisakop ka sa labing maayong matang kay sa anaa diha: mga anak sa Dios nga lalake ug babaye. Tan-awa, labi pang moangay ako nianang mga katawhan kay sa pagpakig-uban sa tanang mga hari ug mga halangdon, ug sa uban. Ihatag kanako kanang mapaubsanong panon sa katawhan, kong dili sila makaila sa ilang too gikan sa wala. Basta lamang kay makaila sila sa Dios, ug nahigugma Kaniya ug mialagad Kaniya, kay mao kana ang mga bahindianon sa langit alang kanako. Oo, sir.

46 Karon, atong makita nga si Eva dali rang nadani ni Satanas gikan sa Pulong sa Dios, ug misalig siya sa iyang kaugalingong salabutan, tungod kay dihay usa ka butang nga gitugyan ni Satanas ngadto kaniya nga wala sa iyang tinuod nga pagpanabot sa Dios. Hinonoa dihay iyang gibatonan nga gisulti kaniya sa kaaway, nga si Satanas, ug mipatoo siya niini.

47 Karon, atong nakita ang linugdangan niini. Kini maoy naghatud sa tibuok kabuhatan ngadto sa kamatayon, tungod kay ang unang inahan dinhi sa kalibutan misalig man sa iyang kaugalingong salabutan, nga supak sa Pulong sa Dios, ug miangin sa tibuok tawhonong kabuhatan ngadto sa kamatayon. Karon, motoo ba kamo niana? Mao kana ang Pulong. Nan, ang babaye mao kanunay ang. . .

48 Ang iglesia diha sa Biblia gihulagway ngadto sa babaye. Ug ang iglesia karon modawat na sa nagkalainlaing mga kalagdaan o mga kredo, ug miangin sa tibuok congregasyon sa pagkahimulag gikan sa Dios. Kanang mga katawhan kinsa misagop nianang mga butanga nga ilis sa Pulong sa Dios nahisama ra kang Eva. Ug gibalikbalik kini pagbuhat sa makadaghan, hangtud nga kining tibuok kaliwatan naangin sa pagpahilayo gikan sa Pulong sa Dios.

49 Ug sa dihang gihimong dayag ang Pulong, sa gibutyag ang Pulong, dili sila modawat Niini, tungod kay sila dili man mobuhat niini, tungod kay nagsalig man sila sa ilang kaugalingong salabutan. "Kining simbahan nga gitukod dinhi. Usa kini ka matahum nga dapit. Usa kini ka dakung kapunongan. Nahisakop kini sa usa ka dakung katilingban sa mga katawhan. Nganong wala man ta mahisakop niana? Misalig ako niini." Ayaw pagsalig sa inyong kaugalingong salabutan, kondili salig sa Pulong sa Ginoo.

50 Karon, sa katapusan misangko gayud kini sa kamatayon sa tanang mga linalang, sumala sa akong giingon, nga sama ra kini karon, ngadto sa daghang

Apan Siya mao ang Anak sa Dios, tungod kay Siya sibo man sa gisaad nga Pulong sa Dios.

210 Karon, sumala sa akong giingon, nga ang a-atong mga dapit, dili na kinahanglan nga moduol pa kita ug pandongan sa mga kamot ang katawhan. Ato na silang gikapandongan sa mga kamot sa miaging gabii. Apan ang bugtong butang nga inyong angkonon mao ang pagtoo ug unya ilhon. Pinaagi sa pagtoo dawaton mo kini, pinaagi sa pagtoo, di-dili sa mga butang nga... Ayaw pagingon, nga "Nan, karo unsaon man sa pagkahimo niini?"

211 Kong sultihan ko kamo kung nganong nahitabo man kadto, nan dili na kini pagtoo. Wala ko masayud kung giunsa niini pagkahitabo. Wala ko masayud, apan nagtoo ako niini. Wala a—ako masayud kung giunsa sa Dios pagluwas ang makasasala, apan gibuhay Niya kini; mao kanang kahimtanga. Tungod kay dili ko mahimong isaysay kini. Karon, tan-awa, akong... Dili gayud ikasaysay. Walay usa nga makahimo. Tungod kay kung buhaton mo man, nan sa ingon dili na kini pagtoo.

212 Wala ko makita kung nganong ang Dios ug si Cristo nahimo mang mao ra nga Personas, apan mao gayud Sila. Ang Kasulatan maoy nag-ingon. Tan-awa, dili mo mahimong isaysay kini, apan mao kana sila. "Ang Akong Amahan ania sa sulod Nako. Dili Ako ang nagbuhat sa mga buhat; kondili ang Akong Amahan sa sulod Nako. Kong wala Ako magbuhat sa Iyang mga bulohaton, nan nagpakita kana nga Ako dili Iya. Apan kong gibuhay Ko man ang Iyang bulohaton, nan Siya maoy nanghimatuod sa Iyang kaugalingon nga Ako Iya man." .

213 Nan, mao rang mga butanga kini karon, mao ra gayung butanga. Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan, kong motoo ka lamang.

214 Karon, aniyay usa ka tawo nga naglingkod dinhi sa akong atubangan, maitum ang iyang buhok. Naa siyay relo sa pulso, itum ang sinina. Nag-antiyohos siya. Mahimong motan-aw ka diri; ug makita mo siya nga naglingkod nga piniyong ang mga mata, ug nag-ampo. Wala ko makaila nianang tawhana. Ang langitnong Amahan nahibalo nga wa ko makaila kaniya. Apan tan-awon ko siya sa dili madugay, tungod kay ingon sa matitud-anon siyang tan-awon, nga naglingkod diha. Sukad ma sukad karon pa ko ikasulti, nga ang tawo nagpiyong sa iyang mga mata ug misugod pag-ampo. Ang maong tawo dili ko kaila; anaa kana sa akong mga kamot. Wa ako makaila kaniya. Ang Dios maoy nakaila nianang tawhana, ug Iyang ikapadayag nganhi kanako. Kong kanang saara tinuod man diha sa Biblia, nan Iyang ikapadayag nganhi kanako kung unsay katuyoan sa pagpiyong nianang

sa Dios ug sa tawo, gawas sa Tawo nga si Cristo. Husto kana. Siya mao ray Bugtong, ug Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.

203 Karon, kon ugaling nagpabilin man Siya nga mao ang Labawng Sacerdote, ug ang Biblia nag-ingon, mahikap ta Siya pinaagi sa pagkaluoy sa atong mga kaluyahon, sama sa gibuhat niadtong babaye nga mihikap sa Iyang sinina, ang inyong pagtoo makahimo sa paghikap Kaniya niining gabhiona ug mobuhat Siya sa samang paagi diha sa tawhonong unod, sama sa Iyang gibuhat sa diha pa Siya sa tawhonong unod didto sa-sa kahoyng tugas ni Abraham. Motoo ba kamo niana? Nagsaad Siya nga Iya kining pagabuhaton. Karon, pag-ampo lamang, bisan kinsa nga may panginahanglan. Ug a-ako...

204 Sama ra kini sa akong giingon: nga ang usa ka gasa dili sarna sa mokuha kag kotsilyo, ug kong gusto mong hiwaon kini niini, mahimo mong hiwaon kini; o kaha hiwaon kini, mahimong hiwaon mo kini, o bisan kung unsay imong gusto. Dili kana gasa sa Dios. Nakita mo? Dili.

205 Ang gasa sa Dios mao kanang nadawat mo tungod sa pagpaubos mo sa imong kaugalingon. Ug ang mga gasa ug mga tawag gimbut-an sila sa Dios. "Ang gasa ug ang pagtawag dili na gayud mabakwi." Gipanganak ka dungan niini, usa ka gamayng granah diin gihaw-as mo ang imong kaugalingon niini, apan dili ka makahimo pagtindak sa tumbanan. Nakita mo? Ang Dios mao ray mopalihok niini. Kinahanglan nga ipadaplin mo ang imong kaugalingon diha sa alagianan.

206 Ang inyong pagtoo makahimo sa pagpalihok niini, dili ang ako; kondili ang inyo. Ang ako mopadaplin ra sa alaginan. Toohi ninyo uban sa bug-os ninyong kasingkasing nga si Jesu-Cristo buhi sa gihapon karon.

207 Ayaw pagsalig sa inyong kaugalingong salabutan; nga magaingon, "Hinunon, tan-awa karon, ania na a-ako sa malisud nga pagkabutang, igsoon. Wala ka makaila kanako. Dugay na ako niining lingkuranang may ligid. Dugay na ko.. .Ako-busa. ..."

208 Wala koy labot kung unsay imong kaagi, ug tan-awon kong ang Dios dili ba manaug ug mobuhat subay gayud sa Iyang gibuhat sa dinhi pa Siya sa kalibutan diha sa unodnong lawas. Iya kining mahimo diha sa inyong lawas, dinhi sa akong lawas ingon nga usa ka bahin nga nagtoo Kaniya. Iya kining buhaton tungod kay Iya man kining gisaad nga Iyang buhaton kini.

209 Karon, ayaw pagsalig sa unsay gisulti sa uban, "Oh, usa ra ka-kana ka panaghap sa kaisipan," mao kana ilang pagtawag Niini. Gisultihan si Jesus sa samang butang. Sila miingon nga usa Siya ka manghihimalad, usa ka yawa.

mga katawhan kinsa nagsalig sa ilang kaugalingong salabutan, sa ilang mga kalagdaan ug mga kredo, ug uban pa, nga nanag-angkon, nga "Ang Pulong sa Dios dili tanan tinuod, nga ang uban Niini dinihogan ug ang uban dili." Unsaon mo man pagtoo sa Biblia, kong ang uban Niini linamdagan ug ang uban niini dili? Kong ang usa-kong ang usa ka pulong sayup, nan ang kinatibuk-ang butang mahimong sayup. Kinahanglan nga husto gayud ang tanan, husto kaayo.

51 Ug ang uban pa niining gitawag nga binalit-ad nga pagpanudlo sa mga tulonghaan sa Biblia sa kaalam sa tawo, gipangdugang, ug unya manahiusa sila ug magbutang ug usa ka hunta sa mga katawhan, ug moingon, "Karon, paminaw, kong bahin sa mga adlaw sa mga milagro, kini alang iamang sa mga apostoles." Ug daghang mga kalalaken-an gimbut-an sa obispo o sa kadagkuan, ang atua didto ug moingon, "Hinunon, kong uyonan ko siya, siguro gayud ipahihina ako sunod sa iyang katungdanan." Tan-awa, ug unya magsalig ka na sa imong kaugalingong salabutan, inay nga mobarug unta sa inyong duha ka tiil alang sa Pulong sa Dios. Mao kanay nagdala niining mga butanga.

52 Sa milabayng panahon, dihay tawo... Samtang nakiglantugi ako bahin sa bulohisan. Ug giingnan nila ako, nga nagaingon, "Aha, ang imong mga piniyalan dili lain kondili mga pahoy, maoy akong pagtoo."

53 Gitubag ko, nga "Kong anaa man akoy piniyalan diha sa hunta, nga nagbaton ug lahi nga panghunahuna, ug dili makabarug, ug (dili ko tagdon bisan kung kinsay nagsulti niini)magpahayag sa iyang kaugalingong panglantaw bahin niini, nan palagpoton ko siya gikan sa hunta." Oo, sir. Bisan pa kung kini kasupak sa akong pagtoo, gusto ko nga iyang ipahayag kung unsay iyang gihunahuna nga maayo. Mao kanay akong tuyo nga gibutang ko siya diha, nakita mo ba kung unsay iyang gisulti bahin niini. Apan nagbaton ta niana.

54 Himatikdi, nga si Jesus nag-ingon diha sa San Juan 10, "Ang Akong camero nakaila sa Akong Tingog. Ang Akong Tingog gikapamatud-an na kanila nga maoy tinuod. Giparnatud-an na Kini nga kana maoy Akong Tingog." Karon, ug karon, himatikdi, kay wala sila itugyan sa pagsunod sa laing tingog. Dili gayud. "Ang Akong camero nakaila sa Akong Tingog, ug sa langyaw sila dili mosunod." Sa laing pagkasulti, dili sila makasabot sa usa ka tiyolohikanhong tingog nga nanudlo supak sa Pulong. Ang camero dili makasabot niana maingon sa agila, sa miaging gab ii, nga makasabot sa kakak sa himungaan. Dili gayud sila makasabot niini, tungod kay agila man siya. Ug sama ra niana ang usa ka tinuod nga natawo pag-usab nga anak sa Dios, mao ray ilang hisabtan ang mga butang nga iya sa Dios.

55 Karon, mahimong may moingon, "Nan, karon paminaw, kini maoy mahimo mong buhaton, nagtoo ko. Kini, tungod kay nagtoo ko nga dili niining paagiha. Nagtoo ako nga ang mga adlaw sa mga milagro nangagi na. Dili ako motoo nga kana usa ka Langitnong kaayohan. Dili ako motoo niini." Karon, ang usa ka tinuod nga natawo pag-usab nga Cristohanon, dili kana mopabilin sa iyang mga dalunggan; tungod kay dili gayud siya makasabot niini. Ug unsaon man sa usa ka tawo nga nagtoo sa Dios, ug makabasa sa Biblia ng makakita nga Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan, ang pagdawat nianang mga butanga, dili ako makasabot niini. Busa dili gayud sila magsalig sa ilang kaugalingong salabutan.

56 Sama sa u—usa ka batao Kuhaa ang usa ka bata, ug siya nga gipanganak ug pahigdaa siya sa dughan sa iyang inahan, ug makasuso .gikan kaniya ug mainit nga gatas, samtang ipauraray ang iyang garnayng ulo diha sa iyang dughan, bisan kung pipila lang siya ka oras. Usa o diha ba ka ad law, ug kuhaa siya gikan sa iyang inahan ug ihatag ngadto sa dili niya inahan, mamatidpatid siya ug mosinggit. Dili mao ang iyang inahan. Tan-awa, anaa na dayon siyay nahibaw-an bahin niya tungod kay kabahin man siya niining inahana, ug ang kinaiyahan maoy naghatag kaniya sa paagi sa pagpakaila sa kaugalingon niyang nanay.

57 Ug kong ang kinaiyahan mihatag man gani sa bata aron makaila sa inahan niini, diin didto kini matawo, unsa pa kaha ka labaw pa kaniya nga anak sa Dios nga natawo pinaagi sa Espiritu sa Dios. Makaila siya sa iyang Mama. Makaila siya, tungod kay gipanganak man siya sa Pulong, ug makasabot siya sa Pulong. Ibutang siya sa laing dapit, sa pagkatinuod dili siya~ili siya mahimutang, mogawas gayud siya pagdali kutob sa iyang mahimo. Tungod kay siya, wala siya magsalig sa...

58 Mahimong adunay moingon, "Karon, kadali lang, pinangga, karon, moo na kini ang imong inahan." Dili mao kana ang iyang inahan, tungod kay anaa na siyay paagi sa pagpakaila tungod kay kabahin man siya ning inahana, mao kana ang iyang inahan; walay si bisan kinsa nga makakuha sa iyang dapit. Nakaila siya sa kaugalingon niyang inahan.

59 Himatikdi kung nganong—kung nganong ingon man gayud kini niini, tungod kay ang Dios nagbuhat sa tanang mga butang sumala sa iyang matang, ang baka sumala sa iyang matang. Sa makadaghan diha sa pagpanghipos sa mga baka, among dad-on tibuok panon sa mga baka ug ang mga nati niini; natingala kog daku kaayo kung giunsa nila pagpakaila sa ilang kaugalingong inahan. Karon, manglugsong si-sila gikan sa mga kabukiran, nanagsagol ang mga baka. A—a—ang baka uban sa iyang nati, tingalig bation nag kagutom ang nati mosuso siya sa laing inahan, kong gigutom na siya kaayo; apan kung

sa Kabuntagon, ang Rosas sa Saron, ang Lireo sa Kapatagan, Gamut ug Kaliwat ni David; umanhi ka, Ginoong Dios, ang mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.

196 Panalangini kining panon sa katawhan, Ginoo. Kining... [Walay sulod sa teyp--Ed.] nangandam kami sa pagsugod ugma. Ania kami gamayng tigum dinhi, ug gipanalanginan Mo kami niini. Imong gipadayag ang Imong kaugalingon kanamo. Nag-arnpo ako, Dios, nga ipadayon Mo ang pagpaila sa Imong kaugalingon kanamo. Panalangini karni ning gabhiona. Tabangi karni karon. Kabus karni nga mga katawhan.

197 Ug, Ginoo, nasayud Ka nga dili ko gustong mangasaba sa mga tawo, apan unsaon ko man sa pagpakahilum nianang balaang dinilaab? Dili ko gustong buhaton kana, Ginoo. Nahibalo Ka sa akong kinabuhi, sa akong kasingkasing. Kinahanglan nga buhaton ko kini. Ug nangarnuyo ako, Dios, nga tabangan Mo ako sa pabuhat niini. Hatagi larnang akog grasya, ug ayaw itugot nga magsalig ako sa akong kaugalingong salabutan, kondili pasaliga ako diha sa Imong saad. Sa Ngalan ni Jesus. Amen.

198 Buot ko, nga ang matag usa kaninyo maghilum kadali. Dinhi niining panon sa katawhan, anaay mga lalake ug babaye nga naglingkud, sa walay duhaduha, mga masakiton. Pila man ang ania dinhi nga masakiton ug nanag-antus, ipataas ang inyong mga kamot, ug ingna, "Nagkinahanglan ako sa Dios"? Ipataas ang inyong mga kamot karon, "Nagkinahanglan ako sa Dios."

199 Karon, wala ako makaila sa kadaghanan kaninyo mga katawhan. Nakaila ako niining tulo ka mga lalake nga ania dinhi naglingkud. Nakaila ako kang Mr. Dauch ug sa iyang asawa nga ania dinhi naglingkud. Nag-nagtoo ako nga si Sister Moore kini. Wa ko makasiguro. Husto ba, Sister Moore? Sa gawas niana, nagtoo ako nga mao. o si Igsoong Mike, ug diha sa tablado. Sum ala, sa akong makita, nga akong kaila.

200 Apan ang langitnong Amahan Kinsa nagsaad, ug niining adlaw Iyang paluyohan ang Iyang kaugalingon dinhi niini panahona, sama gayud sa Iyang gibuhat didto sa Sodoma... Iya ba kining gisaad? Sa pagpadayag sa Iyang kaugalingon? Motoo ba kamo niana?

201 Karon, kong moampo kamo, ug pinaagi sa pagtoo... Karon, ayaw pagpangatarungan, nga "Unsaon ko man paghikap Kaniya ingon nga Labawng Sacerdote?"

202 Karon, ang Biblia nag-ingon, sa Bag-ong Tugon; Siya usa ka Labawng Sacerdote karon. Iyang gipadayon ang pagka-Labawng Sacerdote sumala sa han-ay ni Melquisedec. Siya mao ang Labawng Sacerdote sa kahanturan. Walay laing Labawng Sacerdote gawas Kaniya, walay laing tigpataliwala tali

pinaagi sa mga pangatarungan, kondili pinaagi sa sugo. Halleluia. Wa ako magsalig... Moingon kamo, "Kalim-ag-lima na ka tuig ang imong idad." Bisan pag kasiyamag-lima pa ko, dili makahuloganon kana. Sa gihapon mao ra Siya nga Dios nga nag-uban kang Abraham. Oo, sir. Ayaw pagsalig sa kaugalingon mong salabutan.

191 Ug sa nahiabot na ang ilhanan, ug gisundan sa Tingog, ug ang mga kasimbahanan misugod sa pagsalikway kanako ug gitakpan ang ilang mga pultahan pinaagi sa doctrina, ug bisan kinsa maisugon nga miatubang kanako aron mosulti nga kini husto o sayup. Akong gihagit ang matag usa kanila. Uh-huh. Dili ingon nga batid, apan tungod kay nasayud ako sa akong gibarugan. Nakita mo? Husto kana. Unsa may ilang gibuhat? Unsa may ilang gibuhat? Ilang gisirhan ang matag pultahan. "Karon, unsa may inyong buhaton?"

192 Sa miaging adlaw, didto sa ibabaw sa bukid, didto nagtidog ako. Matud ko, "Ginoo, usa na lang ka pultahan ang binuksan ang naangkon ko dinhi sa tibuok nasud, sumala sa akong hingbaw-an; mao kanang Phoenix, Arizona, mao na lamang ang akong naangkon." Ug dayon milugsong ako gikan sa bukid. Sarna ka tin-aw sa sinultihan sa usa ka tawo ang akong nadungog, nga nagaingon, "Nan unsa man kana kanimo? Sumunod ka Kanako." Amen. Dili na sa kaugalingon kong salabutan. Sa Iyang saad misalig ako.

193 Oh, higala, ayaw pagsalig sa pangatarungan. Kay sa ingon makasinggit ka, uban kang Eddie Perronett kanhi.

Himaya sa gahum sa Ngalan ni Jesus!

Sugoa ang mga anghel sa pagyukbo;

Dad-a ang mutyang harianon,

Ug Kaniya nga Ginoo sa tanan

ipurongpurong;

Koronahan Siya nga Ginoo sa tanan.

194 Husto kana. Ayaw pagsalig sa unsay imong gihunahuna, sa unsay gihunahuna sa uban. Pinaagi sa pagtoo dawata ang saad sa Dios. Buhaton mo ba kini? Karon, dili kay kung mobuhat ba kaha arig uban niini, bisan pa kung dili sila mobuhat niini, apan ikaw? Unsaon mo man kining si Jesus nga ginganlag Cristo, unsa may nakapabantog sa Iyang kaugalingon niining adlaw, sarna ba sa Iyang gibuhat niadtong adlaw? Motoo ka ba Kaniya?

195 Mag-ampo ta: Ginoong Jesus, Hari sa mga hari, Ginoo sa mga ginoo, Dios sa mga dios, Dios sa tanang mga gamhanan; ang Sinugdan, ang Katapusan; ang Alfa, Omega, ang Sinugdan ug ang Katapusan; ang Mahayag nga Bituan

pahunongon namo sila, diha sa sibsibanan, kadtong maong inahan mosugod pagpangita diha sa panon sa mga baka ug mga nati hangtud nga iyang makita ang iyang kaugalingon, ug ang nati motagbo ngadto sa iyang inahan. Makaila kini sa matin-aw nga gamayng tiyabaw niya. Ug moinga siya alang niadtong natiha, ug ang laing inahan moinga usab hangtud nga dili mo na gani hidunggan ang kaugalingon mo, apan kadtong gamayng nati mangita niadtong tawag sa inahan niini, tungod kay kini kabahin man sa maong inahan.

60 Ug ang usa ka natawo pag-usab nga Cristohanon gikan sa langit, siya kabahin niining Pulonga. Husto gayud. Sa laing inahan dili siya mosunod. Tungod kay kabahin man siya sa Pulong. Magpabilin gayud siya sa Pulong. "Kong ang trumpeta dili man mohatag ug tin-aw nga paningog, nan kinsa may mangandam sa iyang kaugalingon alang sa gubat?" matud ni Pablo. Siya makaila sa tingog sa Pulong. Himatikdi kung—kung nganong ingon man niini, tungod kay ang ginahin nang daan nga kamot sa Dios nagsunod kanila. Nasayud siya nga siya gimbut-an nang daan; nga anaa na siya sa Kamatuoran sa Maayong Balita. Nahibalo siya nga gipanganak siya sa Espiritu sa Dios. Siya nahibalo nga ang Espiritu sa Dios dili gayud molimud sa Pulong sa Dios, ug busa, sa mga langyaw siya dili gayud mosunod. Himatikdi karon.. .

61 Akong gitan-aw pagbalik kining akong sinulat dinhi. Milapas na a-ako niini, apan akong gitan-aw ang gibasa ko nga Kasulatan, ug ako ra kining balikan paghisgot. Himatikdi kung giunsa sa Iyang kaugalingong pinili nang daan nga camero ang pagsunod Kaniya, dinhi niining mga adlaw sa bantugang mga batid sa tiyolohiya nga ania kanato sukad. Nanagpanungha sila, tungod kay sila nakaila man Kaniya. Nahibalo sila kung unsay gisaad sa Pulong alang niadtong adlaw. Nahibalo sila kung sa unsa mahisama ang Mesiyas kung moabot na Siya. Ug si Simon Pedro miduol Kaniya, nga usa pa ka "Simon" kanhi.

62 Ug si Andres misugilon kaniya bahin niana. "Kining Tawhana mao ang Mesiyas." Hinuon, si Simon, dayag kaayo, nga tingalig may pagkagahig ulo, ug wala siya moadto. Apan samtang naglakaw pa siya paingon sa Presencia ni Jesus, sa dihang miingon si Jesus, "Ang imong ngalan mao si Simon, ug

ikaw mao ang anak ni Jonas." Karon, nasayud ta nga gisultihan ni Jesus ang Iyang mga apostoles nga Siya nakaila kanila, ug Siya-sa wala matukod ang kalibutan. Sila mao ang mga kinaiya sa Iyang hunahuna.

63 Busa, sanglit kay ang maong binhi naglungtad man kaniya, ug nahibalo siya nga ang Pulong nag-ingon ug nagsaad nga ang Mesiyas usa ka profeta. Ug sa iyang pagkakita niana, tapos na siya sa iyang pagpangisda. Ug

usab nasayud siya nga iyang ihulog ang iyang mga pukot, tungod kay momolakaw man siya ug mahimong mangingisdag tawo.

64 Tungod kay karon didto may uban nga nagtindog, nga nakakita sa samang butang nga nahitabo, ug gitawag kini nga daotang espiritu. Mao kadto ang mga batid sa tiyolohiya, tungod kay dili man kadto sibo sa ilang tiyolohikanhong gipanudlo. Ug ila kining gidumilian, tungod kay nagsalig man sila sa ilang kaugalingong salabutan, pinaagi sa ilang doctrina; sa dihang miabot si JesuCristo diha sa katumanan sa Pulong nga gisaad, ug naghingapin ang ilang pagkabuta nga di makakita niini. Nagsalig sila diha sa unsay giingon sa mga kaparian, ug kung unsay giingon sa simbahan, inay nga diha unya sa unsay giingon sa Dios.

65 Karon, gibadlong sila ni Jesus tungod niini. Siya miingon, "Susiha ninyo ang mga Kasulatan, kay diha Kanila makabaton kamo sa Kinabuhing Dayon. Ug mao Kana Sila ang nagpanghimatuod Kanako. Kining mga Kasulatan nga gipasusi Ko kaninyo, sila maoy magtug-an kaninyo kung kinsa Ako."

66 Apan dili sila mosalig sa unsay gisulti sa Pulong, hinonoa maoy ilang gisaligan kung unsa ang ilang salabutan. Sila nanagsalig sa ilang kaugalingong salabutan. Ug ang Kasulatan nagtug-an kanato nga sila mga tinaptapan. Ang taptap sa ilang kaugalingong tiyolohiya maoy nagbuta kanila. Kamo moingon, "Igsoong Branham, unsa may imong nahuman?"

67 Mao lang kini ang akong nakab-ot. Kanang butang nga mitumaw na usab, hangtud nga ang mga kalalaken-an ug mga kababayen-an ug mga katawhan mosalig na sa usa ka simbahan nga ilang gisudlan ug gipasakopan, bisan kung unsay pay gisulti sa Pulong sa Dios bahin niini. Mopadayon gayud sila uban niana, nga magsalig sa ilang kaugalingong salabutan, ug ilimud ang Pulong sa Dios, maingon sa wala gayud Kini (wala) sukad mahisulat. Mao kana ang wala moturok nga binhi sa tawhonong kinabuhi. Nagbaton kini sa lawasong kinabuhi, apan walay espirituhanong kinabuhi sa sulod niini aron maoy banhawon. Ang taptap milabaw sa ilang nawong.

68 Karon, himatikdi, kay nagbaton silag ilang kaugalingong panghunahuna kong unsa gayud ang Dios, nagbaton silag kaugalingon pangagpas kung unsa gayud ang Mesiyas. Apan ang Pulong nag-ingon kung unsa gayud ang Mesiyas. Karon, tan-awa, kay anaa silay kaugalingon pagsabot kung unsa gayud Siya. Sa walay duhaduha mao kini ang unsay giingon sa labawng sacerdote, "Ang tanan kong kaparian nga ilalum kanako, karon inig-abot na sa Mesiyas... Aniyay atong gitukod nga dakung templo dinhi. Atong gibuhay kining tanan. Ug ang Biblia nag-ingon, 'Sa kalit moabot Siya diha sa

tanang panahon ug nagdaot. Ang mga doctor mibalibad na kaniya. Diha lang kutob ang salabutan nga ilang naangkon.

183 Apan miingon siya, pinaagi sa pagtoo, Walay Kasulatan nga nagsugo kaniya sa pagbuhat niana. Apan miingon siya, "Kong makahikap lang ako sa sidsid sa Iyang sinina, mamaayo gayud ako," ug miyuhot siya ug gihikap Siya. Ug unya mibalik siya, ug milingkuod.

184 Ug miliraw si Jesus ug miingon, "Kinsa may mihikap Kanako?" Ug miliso Siya hangtud nga nakita Niya siya. Iyang gisultihan siya bahin sa iyang talinugo.

185 Ug sukad niadtong higayona gibati niya sa iyang kaugalingong lawas. Wala siya makasiguro dayon niini, apan nabati kini niya sa iyang kaugalingong lawas nga ang iyang talinugo mihunong na. Wala gayud siya mangatarungan, kong ang doctor mibalibad na man kaniya, unsa pa may mahimo sa ubang butang kaniya? Wa gayud siya mosulay sa pagpangatarungan, kondili miadto siya sa pagtoo.

186 Karon, ang Biblia nag-ingon nga Siya mao ang Labawng Sacerdote karon, nga mobati sa pagkaluoy sa atong mga kaluyahon. Husto ba kana? Ayawg pangitag rason, nga magaingon, "Oh, kana maoy... " Siya nagaingon nga karon mao kana Siya karon. Siya karon mao ang Labawng Sacerdote nga mobati sa ug kaluoy sa atong mga kaluyahon. Mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.

187 Unsa may inyong paghunahuna samtang didto pa ako ingon nga usa ka magwawali sa Baptist, ug ang Manulonda sa Ginoo mipakita kanako didto ug nagsugo kanako sa pagbuhat niining akong ginabuhay karon? Aha, matud sa akong pastor, "Nabuang ka na. Aha, gidaman ka, ikaw..." giingnan ko, "Maayo pay kuhaon mo ang akong lesensiya karon."

188 Karon, siya miingon, "Unsaon mo sa paghimo niini nga wala ka may gani edukasyon sa gramatika, ang pagwali sa tibuok kalibutan? Unsaon mo man pag-ampo sa mga hari ug mga halangdon, nga dili ka—ka—ka man gani makamao mogamit ug hustong gramatika?"

189 Wa ko magsalig sa akong gramatika. Wa ko magsalig sa bisag un sang abilidad nga akong naangkon. Gisugo ako. Halleluia. Ug dili ako moadto aron makiglalis.

190 Kong ang pagpangatarungan pa maoy akong gipaminaw, tingalig mga linibo na ka mga katawhan ang nangamatay sa milabayng mga katuigan. Apan maoy akong gidala ang Mensahe nga tukma sa Iyang giingon, libot ug libot sa tibuok kalibutan. Ug mobalik na usab ako, pinaagi sa grasya sa Dios, dili



pagpasundayag sa Espiritu Santo, nga sa ingon makasalig ka-kamo sa Pulong sa Dios." Amen. Miingon, "Kong aduna may Manulonda ng gikan sa langit ang moanha, nga mowali sa bisan unsang butang, ipatunglo siya," mga taga Galacia 1 :8. Husto kana. Dili, sir. Wala gayud siya.

177 Ang gamayng babaye didto sa atabay, usa siya ka makihilawason. Apan nasayud siya nga ang mga kasimbahanan mipalagpot kaniya. Ug, wala gayud siya magsalig sa iyang kaugalingong salabutan sa dihang gikakita niya kini Usa didto sa atabay, kinsa mitug-an kaniya sa tanang mga sala nga iyang nabuhat; ug midalagan siya ngadto sa siyudad. Karon, dili kadto maayo alang sa usa ka babaye ang pagbuhat niana, sa pag-adto aron mosultig mga butang, tungod kay usa man siya ka bigaon. Apan sa pagkahinagbo niya kang Jesus, wala gayud siya mosalig sa salabutan sa mga katawhan, niadtong mga adlaw. Miduol siya, ug miingon, "Dali, tan-awa ang usa ka Tawo Kinsa mitug-an kanako sa mga butang nga akong nabuhat. Dili ba kini mao ang Mesiyas?" Wala gayud siya magsalig sa iyang salabutan. Wala.

178 Si birhin Maria, sa dihang gikakita siya ni Angel Gabrel ug gisultihan siya nga magsamkon siyag usa ka bata sa walay pagkasayud ug usa ka lalake... Whew. Wala gayud sukad. Wala gayud siya magsalig sa iyang kaugalingong salabutan, nga ang usa ka babaye dili gayud makabaton ug anak kung walay u- usa ka bana. Wala gayud siya magsalig niana. Hinonoa miingon siya, "Ania ang ulipon sa Ginoo; mamatuman kini kanako sumala sa Imong Pulong." Wala siya moingon, "Unsaon ko man sa pagkahimo niini? Ug kanus-a man kini mahitabo? Ug unsaon man sa pagkahitabo niini?"

179 Ang Angel miingon; "Ang Espiritu Santo magalandong saibabaw nimo; ug kanang balaang Butang matawo gikan kanimo ug pagatawgon nga Anak sa Dios."

180 Siya miingon, "Ania ang ulipon sa Ginoo." Waka niya gamita ang iyang pangatarungan, nga nagaingon dili kini mahitabo. Hinuon miingon siya, "Ania ang ulipon sa Ginoo." Husto kana.

181 Himatikdi. A—ang babaye nga may talinugo, gisultihan siya sa doctor, nga nagaingon, "Wala nay paglaum." Nagasto niya ang tanan niyang katigayonan, sa tanan mga doctor, ug walay usa kanila nga nakatabang kaniya. Ug wala gayud siya magsalig niana. Sa dihang si Jesus... Miyuhot siya sa panon sa katawhan, ug miingon siya, "nagtoo ako nga kong makahikap lang sa sinina nianang Tawhana, mamaayo gayud ako." Mipadayon gayud siya.

182 "Karon, paabota, kay ang doctor nag-ingon, 'Dili ka na gayud maayo.'" Gitalinug-an na siya sa daghang mga katuigan. Nagkaanam siya kaluya sa

Iyang templo,' ug kining mga butanga. Kung moabot na Siya, ang Mesiyas motungas gayud dinhi ug Iyang ipaila ang Iyang kaugalingon kanato, ug moingon, 'Ako mao ang Mesiyas. Miabot na Ako. Ako mao kadtong Mesiyas nga inyong gipaabot.'" Nan, kung moabot na Siya, moabot Siya nga sahi sa nga kahintang gikan sa ilang pagtoo nga ingon niana, wala na sila makaila Kaniya. Wala gani sila makaila kung Kinsa Siya. Apan ang Iyang. ..

69 Ug unsa kaha kung dunay nagpakaaron ingnon nga moadto didto ug moingon, "Ako mao ang Mesiyas. Ako mao si Doctor Talpulano"? Ila gayud kining dawaton.

70 Apan sa pagduol nila sa usa ka Tawo nga natawo uban sa nagpaluyong kangitngit Kaniya, walay edukasyon nga Iyang hingkat-onan sa bisan unsang tulonghaan, walay seminaryo nga Iyang naadtoan, walay kard alang sa pagpakigkauban; apan Siya mao ang hubad sa Pulong sa Dios nga nadayag. "Ang mga buhat, nga Akong gibuhay maoy magtug-an kaninyo kung Kinsa Ako. Kong wala ko man buhata ang mga buhat nga gisaad ang Akong pagabuhaton, nan ayaw kamo pagtoo kanako."

71 Ug dili ba kana mahimong sundon ta karon? Sa pag-abot sa Espiritu Santo, ilang gipanguha sa pagpadapat ngadto sa laing panahon, sa Iyang paghiabot diha sa pagpamuhay ug sa pagpasundayag sa Iyang gahum sa Kinabuhing Dayon, gi13wag kini sa mga ka13whan nga u—usa ka linuog nga fanatisismo. Ngano man? Tungod kay nagsalig man sila sa ilang kaugalingong salabutan ug dili sa Pulong sa Ginoo. Nasayud kamo nga kana maoy tinuod.

72 Ang ilhanan, nga ang Kaugalingong hubad sa Dios mao ang pagpadayag sa saad. Mahimong isulti ko kini, ug himuong tin-awon ug diyotay. Kung isulti sa Dios ang Pulong, wala na Siya magkinahanglan kang bisan kinsa, o kang bisan kinsang babaye, o walay si bisan kinsa pa nga moingon kung unsay ipasabot Niana. Kung moingon Siya. . .

73 Nan, moingon kamo, "mao kini ang buot ipasabot sa Dios." Ang ipasabot sa Dios kung unsay Iyang giingon. Nakita mo?

74 Karon, unsaon man Niya paghubad ang Iyang Kaugalingong Pulong? Pinaagi sa pagtuman Niini. Ang Biblia nag-ingon, "Usa ka ulay magsamkon"; ug nagsamkon siya. Wala na kadto magkinahanglan sa bisan unsay ihubad. Ang Dios nag-ingon, "Maanaay kahayag," ug dihay kahayag. Wa na kadto magkinahanglan ug hubad.

75 Ang Dios miingon pa, nga sa katapusang mga adlaw Iyang ibubo ang Iyang Espiritu sa tanang unod, ug Iyang gibuhay kini. Wa na kadto magkinahanglan pag hubad. Nagkinahanglan lang kana sa pagdawat, sa mga tawo nga modawat kung unsay gibuhay sa Dios. Wa na kini magkinahanglan

ug hubad. Ang Dios maoy maghubad sa Iyang kaugalingong Pulong. Ang Dios nagsaad sa mga butang nga atong makita adlaw adlaw, nga Iya kining pagabuhaton sa katapusang adlaw.

76 Ang mga katawhan karon, sarna sa kaniadto, nagsalig sila sa ilang kaugalingong salabutan. "Ang akong pastor nag-ingon nga fanatismo kana." Apan ang Biblia nag-ingon nga mahitabo gayud kini. Kang kinsa mang salabotan ang inyong saligan?

77 Ang Biblia nagsaad nga sa katapusang mga adlaw, ang Panahon sa iglesia sa Laodicea mahimong bahandianon, ug may igong-o dili makulangan sa ilang kaugalingon, "Ako dato. Walay nakulang kanako. Naglingkud ako ingon nga usa ka rayna." Ug dato siya. Ug Siya miingon, "Wala ka masayud niini nga ikaw usa ka makaluluoy." Karon, mao kana ang kinatibuk-ang panahon sa iglesia, ang iglesia. "Ngadto sa iglesia sa Laodicea, ikaw hubo, buta, kabus, makalooloy, ug wala masayud niini." Naglingkud sa iyang mga bahandi, tinaggulo ka mga linibo piloon pa ang tinaggulo ka mga linibo, ug mga linibo ang membro, ang bahandi sa kalibutan halos anaa tanan sa iyang kamot. Ilang gitigum kining tanan-uban sa iglesia Catolika ug sa mga Protestante usab, samtang nanagkuyogay sila, ilang nakuha ang bahandi sa kalibutan.

78 Hapit na ta mahugno, kining nasura. Nanghulam ta ug buhis nga pagabayran sulod sa kap-atan ka mga katuigan sukad karon. Ang gamay kong apo, kong malangan, pa man si Jesus, ang buhis nga iyang bayran kung magkap-atan na ang iyang idad, ato na kining gigasto karon, sa pagpadala ug hinabang sa langyawng kanasuran, aron mopalit sa pagpakigkauban; samtang ang atong kaugalingong mga Indian ug uban pa nanaghimalatyon. Dili kinahanglang paliton mo ang pagpakigkauban. Dili ka makapalit ug higala. Dili, apan mao kanay atong gibuhat. Mao kana ang atong pagkabutang, pabuhison ang mga katawhan sa tanan nga ilang maangkon, buhis, buhis, buhis. Ug dili ta gayud makalingkawas sa utang sa gubat su-sulod sa gatusan ka mga katuigan pa, mao kanay akong pagtoo, nga nahitambog na kita niini pinaagi sa mga pilitiko. Ug karon dili unta ta maingon nianang kahimtanga. Dili ta gayud angayan nga maingon nianang pagkabutanga.

79 Apan ang mga kasimbahan mismo maoy nangahimong dato. "Ang mga bahandi sa kalibutan," matud sa Biblia, "anaa sa iglesia Catolika." Mao kanay hinungdan nga ang Russia mogukod kaniya, oh nga gisalikway sa Russia. Mao kana ang lintunganay sa komunista, tungod kay ang iglesia nagtudlo mahimong si kinsa, dili sila ubos kay sa unsay sa kalibutan.

pagluwas sa Iyang kaugalingon." Tan-awa, wa gayud siya masayud nga diha sa Kasulatan Siya motindog aron pagkuha sa sarnang dapit.

173 Ni ang mga katawhan karon nakasabot kung un sa nang kahimtanga diin anaa sila mahimutang. Natudlo kini alang sa iglesia sa Laodicea nga maingon niana ang kahimtang, nga isalikway si Cristo diha sa gawas, ug nagtuktok Siya, nangandoy nga makabalik pagsulod, (Gituktok ni Igsoong Branham ang pulpito-Ed.), dili moduyog bisag asa. Niining adlaw karon Iyang giparnatud-an ang Pulong, sarna sa Iyang gibuhat sa matag-adlaw, ug dihadiha mitalikud sila gikan niini. Nagsalig sila sa ilang kaugalingong salabutan, ma-mao lang kana ang anaa niini.

174 O, tingalig kaha, ingnon ta niini nga-nga nagtoo siya tingali nga kong iyang ikabaligya sa Cristo ug katloan ka buok salapi, aha, mamahimo na na siyang kauban sa inilang mga denominasyon niadtong adlaw, ang mga Fariseo ug mga Saduceo. Makaingon siya, "Karon, kadali lang, bahala na Siya sa Iyang kaugalingon. Basta lang nga makakwarta ako, ingon sa daw u-usa ka bayad sa pagpahulay, sarna kaniadto. Ug unya, usab, tingalig mahimo akong inila niining dagkung mga kasimbahanan karon, kong itugyan ko Siya ngadto kanila." Nakita mo? Misalig gayud siya sa iyang kaugalingong salabutan, inay nga sa salabutan niadtong gipaluyohan nga Pulong sa Dios, ug iyang gibuhat kang Jesus ang unsay giingon sa mga Kasulatan nga iyang pagabuhaton.

175 Ug karon, ang iglesia sa kalibutan misalikway kang Cristo niining katapusang mga adlaw, sibo gayud sa giingon sa Libro sa Pinadayag nga ila kining pagabuhaton. Mao na usab kini ang espiritu ni Judas diha sa dagway sa iglesia, "Nagbaton sa dagway sa pagkadiosnon, apan nagapanghimakak sa Pulong." Nakita mo? Husto kana. Karon, oh, intawon, unsa may nilungtaran niini? Kamatayon, sama sa gibuhat niini kang Eva. Ug mao kini pagabuhaton ngadto sa uban kinsa mosulay sa pagtuis sa Pulong sa Dios ug magasalig sa ilang kaugalingong salabutan. Bisan hangtud karon ilang gibaligya, dili sa katloan ka buok nga salapi, kondili aron mangahimong, oh, mga inilang opisyal, sa mga kasinatian sa seminaryo. Wala ba kini magkantidad ug katloan ka buok nga salapi, apan bisan pa niana ila kining gibaligya, gibaligya ang ilang salabutan sa Dios ngadto sa mga butang nga ingon niana.

176 Unsa ka lahi ra kay sa bantugang si San Pablo, nga nagbaton sa daghang kaalam nga iyang ikapangandak. Apan miingon siya, "Akong gisalikway ang tanang mga butang sa akong pagpangatarungan. Akong gikahinagbo ang Haligi nga Kalayo usa niana ka adlaw didto sa dalan sa Damascus." Ug miingon siya, "Wala ako moanhi kaninyo uban sa hinashasang pulong, tungod kay kung buhaton ko man, nan maoy inyong gisaligan ang tawhonong salabotan. Apan mianhi ako kaninyo diha sa gahum ug

mga kaparian ug sa labawng mga pari, ug hinganlan sila nga pinaputi nga mga bungbong ug uban pa. Dili gayud sila makapanagna nga batok kanila. Mahisama ra gayud unta sila uban sa modernong mga profeta, nga mouyon, luho nga binistihan, ug anaa sa mga palacio sa hari.

167 Unsa kaha kong si Juan misulay pa pagsalig sa iyang kaugalingong salabutan? Apan nagalakaw gayud siya nga matarung.

168 Sila miingon, "Karon, kadali lang, Juan, ayaw gayud pagwali nianang kaminyoon ug panagbulag." Milakaw siya paingon kang Herodes. .. ?.. ug siya miingon, "Dili makatarunganon alang kanimo ang pag-angkon kaniya." oo, sir.

169 Miingon, "Nan, nakaila ka ba kung kinsa kadto? Mao kadto ang Procla..." "Wa koy labot kung kinsa man kini." Wala siya magsalig.

170 Siya miingon, "Karon, nasayud ka ba nga wala kay kaarangan. Taga dinhi ra ka niining kaawaawan. Ang asosasyon dili modawat kanimo, kung ingon niana ang imong linihokan." Wala siya manginlabot bahin sa unsang asosasyon. Wala gayud siya magsalig sa iyang kaugalingong salabutan, kondili sa salabutan sa Dios. Tinuod gayud.

171 Dihay usa ka tawo nga nagsalig sa iyang kaugalingong salabutan, ug ang iyang ngalan mao si Judas Iscariote. Oh, siya... Wala ko makita kung giunsa niya pagbuhat niini. Milakaw siya nga miatubang kang Cristo, sarna sa gibuhay ni Eva sa sinugdan. Nakakita siya sa kalig-onan; iyang nakita ang Dios sa dagway, sarna sa gibuhay ni Eva sa kabugnaw sa kagabhion. Si nakasud-ong kang Cristo diha sa kabugnaw sa kagabhion didto sa garden. Ug si Judas naglingkod didto sa kabugnaw sa kagabhion didto sa garden sa Getsemane ug sa daghang mga dapit, ug nakakita sa mao rang Cristo; nakadungog sa Iyang pagpanudlo, nga nagparnatuod sa Iyang kaugalingon pinaagi sa Pulong, nagparnatuod nga mao ang profeta nga gihisgotan ni Moises nga mobarug, ug misulti kanila diha sa Kasulatan kung Kinsa Siya, ug bahin niining tanan. Ilang nakita kini nga gipanghimatud-an sa Dios, nga mao kadto Siya, ug bisan pa niana misalig ra siya iyang kaugalingong salabutan.

172 Nganong nabuhat man kini niya? Tungod kay wala may siya magbaton niini sa unang higayon. Usa siya ka binhi nga wala moturok. Siya mao ang anak sa kaalaotan, gipanganak nga alaot, ug mibalik sa pagkaalaot. Karon, atong himatikdan. Apan miadto siya, ug tingalig dihay iyang gihunahuna sa iyang salabutan. Tingalig nagtoo siya nga si Jesus.. Hilabihan ang iyang pagtahud kaniya, "Karon, nasayud karno; mahimong ibaligya ko Siya ug katloan ka buok nga salapi. Ug kong mahimo ko na, daghan na kog kwarta, ug makabuhay na kog bisag unsa pinaagi niana. Ug makahimo Siya sa

80 Samtang didto kami sa Finland, samtang kadtong batang lalake nabanhaw, didto may nagtindog nga sundalong Russo nga matinahuron, ug miingon sila, "Modawat kami ug usa ka Dios nga makabanhaw ug patay."

81 Nanaghimo tag mga denominasyon, ug mga tulonghaan, u-ug mga gambalay, ug nangapakyas sa pagbuhat sa unsay gipabuhay ni Jesus kanato, nga mao ang pagwali sa Maayong Balita. Naningkamot ta sa pag-edukar sa kalibutaa. Wala gayud Siya mag-ingon, "Edukaha ang kalibutan; ang edukado mamaluwas." Kinahanglan nga matawo ka pag-usab, mapuno sa Espiritu. Mao kanay hinungdan nga hilabihan ang atong mga kapakyasan. Tan-awa, nakabaton ta sa bahandi, nakaangkon tag butang.

82 Karon, unsa may mahitabo? Ug kung kining maong iglesia, ang Concillo sa mga kasimbahanan sa Kalibutan mopadayon, wala ba ninyo makita kung 'kinsay mangulo niini? Wala kamong mga Methodist ug mga Presbyterian makasabot niana; ang uban pa kaninyo, bisan sa mga Pentecostal? Nagingon kamo nga dili kamo mosulod. Mahimong mosulod kamo o kaha inyong konhuran ang denominasyon. Usa kanila ang inyong buhaton. Anaa na kini sa inyong atubangan. Kinahanglan nga molihok na kamo niini. Usa kini gahum, ang marka sa mapintas nga mananap. Mao gayud kana, husto gayud. Ang denominasyohon hingpit gayud nga marka sa mapintas nga mananap. "Siya mao ang babayeng bigaon; anaa siyay mga anak nga babaye nga nagbaligyag dungog." Ug nahibalo kita niana nga mao ang Kamatuoran. Ang relihiyong organisado; supak kini sa Pulong, ug anticristo kini sa iyang mga pamaagi. Dili ang tanan nga anaa diha anticristo; kondili ang mga pamaagi niini, ang sistema anticristo, tungod kay supak man kini sa Pulong sa Dios. Ang matag organisadong sistema mao kanang kahimtanga.

83 Tan-awa ra (Nakita mo?) ug nagsalig kamo sa kaugalingong salabutan, ilang kaugalingong salabutan, inay nga mosalig unta sa salabutan sa Dios, pinaagi sa unsay giingon sa Dios mahitungod niini. Mao kanay hinungdan nga sayup gayud kana. Ang mga kabatan-onan nangadto sa mga seminaryo kinsa may maayong edukasyon, ug ngadto sa gitawag, nga tulonghaan sa Biblia. Ug tingalig anaa silay-anaa silay tawag sa Dios diha sa ilang kasingkasing.

84 Ug manggula sila gikan niana ug gilig-on sila pag-ayo pinaagi sa usa ra ka panglantaw, nga si "Talpulano nag-ingon niini, si Obispo Talpulano. Kining laing nag-ingon niini. Kadto usa nag-ingon niini. Ang concillo sa mga kalalaken-an nagakauyonay, nga ingnon niining paagiha."

85 Di ko tagdon bisan kung un sa pay isulti sa uban. Si Jesus nag-ingon, "Ang pulong sa tawo mabakak, ug ang Ako maoy Kamatuoran. Bisin kung kinsa pa kini, ang Ako maoy Kamatuoran."

86 Karon, unsaon man nato pagkasayud kung unsay Kamatuoran? Kung ang Biblia nagpahayag nga adunay butang mahitabo, nga may butang mahitabo, ug mahitabo nianang paagiha. Karon, ang Biblia nag-ingon nga diha kaniya anaa a-ang bahandi sa kalibutan: bulawan, ug salapi.

87 Karon, kong naa ta sa sukdanan sa pagkabulawan, ug unya mabungkag ta, karon unsa may mahitabo? Unsa may mahitabo? Nahibalo kamo, nga ang dato nga mga tawo niining nasura, kining mga dagkung fabrica, ug mga tawong manggagama ug bino, ug mga tawong manggagama ug cigarilyo, ug uban nga sama niana, dili gayud motindog aron ilisan ang salapi, busa ang bugtong butang nga ilang buhaton mao ang paghulam niini. Ug adunay usa ra ka dapit nga makahulam ta niini. Ug kung buhaton ta, atong ibaligya ang atong pagkapanganay tungod niini. Husto kana. Ug unya unsa may imong pagabuhaton? Naangkon ka na pinaagi niini, ni—nianang sistemaha. Wala ka nay arang mahimo pa.

88 Oh, mga katawhan, ayaw paghunahuna nga ako. . . Tingalig maghunahuna kamo nga ako buang. Apan kung ang akong tingog mohilum na sa kamatayon, kining maong teyp mahipatugtog pa sa gihapon, ug diha niana inyong maila nga kung unsay akong gisulti nahitabo gayud. Mahimong usa ako ka tawong buang nga manalipod nga akong giangkon bisan gani ang pagsupak niining butanga, mahimong a-ako-mahimong nagsupak ako sa Dios, mahimong misupak ako sa bisag unsang butang nga iya sa Dios, kong akong-kong ako-nasayup man sa akong panghunahuna ug sa akong pagkatinawag. Ang maong butang mamahimong supak sa Dios. Apan akong gibarugan tungod kay nakita ko man kini dinhi sa Pulong. Mao kini ang Pulong sa Dios. Ug unya nakita ko kini nga gipaluyohan, gipamatud-an nga kini mao ang kamatuoran. Mao kana ang kahulogan nga gihatag sa Dios sa Iyang Pulong. Abg kaugalingong hubad sa Dios sa Iyang Pulong mao nga kung giunsa Niya Kini pagpaluyo ug gihimong matuod Kini.

89 Nganong kining mga Fariseo buta man? Unsa may nakapabuta kanila? Tungod kay dili man sila modawat sa pinadayag o sa kalig-onan sa Pulong. Ug mao kanay hinungdan karon nga buta ang mga kasimbahanan, tungod kay dili man sila modawat sa pinadayag nga gipamatud-an. Kong ang Pulong nag-ingon, ug gipadayag kini, ug unya gipamatud-an, sa gihapon dili pa sila modawat Niini.

90 Mao kanay hinungdan nga kining mga Judio, ang mgaJudio niining adlaw modumili gayud. Dili ka makahisgot kanila bahin kang Cristo, tungod kay ang taptap anaa pa man sa ilang mga nawong: gibutahan alang sa...

162 Siya mitubag, "Apan suginlan ko ikawg usa ka butang." Matud niya, "Nasayud ka bag un sa?" Miingon siya, "Nagbantay ako sa mga camero sa akong amahan didto sa halayo," ug miingon, "usa ka lion ang misakmit sa usa kanila, ug midalagan. Ug nasayud ka ba, akong gikuha kining gamayng tirador ug gigukod ko siya, ug natumba ko siya. Nakuha ko ang nating camero gikan sa iyang baba, ug midasmag siya kanako sa nahimo ko na kini. Ug gikuha ko ang kutsilyo ug gipatay ko siya." Miingon siya, "Ug mibalik ako. Ug ania karon usa ka oso, ang migukod sa maong camero, ug misakmit kaniya ug midalagan. Gipatay ko usab siya." Miingon siya, "Karon ang

#### AYAW PAGSALIG SA IMONG KAUGALINGONG SALABUTAN 27

Dios.. Dili ang akong Ph.D., dili ang kaugalingong kong salabutan. Dili ako makahimo pagsulti kanimo kung giunsa ko pagbuhat kini. Wala ako masayud kung giunsa niini pagkahitabo. Apan ang Dios (Amen.), ang Dios nga nagluwas kanako gikan sa kuyamoy sa oso ug sa lion, unsa pa ka labaw pa nga Iya akong luwason gikan nianang kamot sa walay tuli nga Filistihanon."

163 Ang obispong si Saul, miingon, "Nasayud ka ba, nagtoo ako nga tinawag ka, batao Sultihan ko ikaw; nga kung moari ka, tudloan ko ikaw kung unsaon pagpakig-away. (Nakita mo?) U g sultihan ko pa ikaw, nga a-ako mao ang doctor, busa isul-ob mo ang akong hinagiban. Gusto kong sangkapan tika." Si David mitindog didto, ug ilang gihatag kaniya ang usa ka Ph. D., usa ka LL.D., ug kadtong tanan, ug siya-ug ang kaOOs nga gamayng tawo dili na makalihok. Wa siya masayud kung unsaon.

164 Siya miingon, "Dili ko gayud kapamatud-an kini. Kanang simbahanong bisti dili gayud mohaum kanako. Hukasa kini kanako. Paadtoa ako uban sa unsay gitabang sa Dios kanako." Mao kana ang pagtoo sa gahum sa Dios. U g wala si-siya mosalig sa iyang kaugalingong salabutan. Wala siya mosalig sa unsay gisulti ni bisan kinsa. Misalig siya sa pagtoo. Tungod kay siya nasayud nga kong ang Dios nagluwas kaniya gikan sa kuko sa oso, unsa pa ka labaw pa nga Siya magaluwas kaniya gikan sa Filistihanon.

165 Nan, kong ang Dios nahigugma kanimo igo na nga haw-ason ka gikan sa sala ug aron pun-on ka sa Espiritu Santo, ug kung unsay nahitabo kaninyong kabus nga way dugokan nga maluyahon dinhi sa nasud, dili ba labi pa Siyang makahimo sa pagpahigawas kaninyo gikan sa inyong kagulanan sa dihang misaad Siya sa pagbuhat niini? Mao kini ang gisulti sa Pulong sa Dios. Iya kining pagabuhaton. Tinuod gayud, Iyang giluwat siya gikan sa kamot.

166 Oh, ang matag usa sa mga profeta, unsa kaha kung nagsalig sila sa ilang kaugalingong salabutan sa ilang panahon? Dili gayud sila makaadto sa

tanang may mga kupo. Ug ang ilang mga kalo motimbang hapit magnapulog lima libra ang matag usa, mga dagkong tawo, sila. Nan, kong maigo niining madali mabuak nga suwang sa mula, ang matag kalo nila, intawon, madugmok gayud kini. Mao ba"?

157 Wala gayud siya magsalig sa iyang salabotan. Mao ray iyang gigamit kung unsay naa sa iyang kamot ug misugod sa pagpamunal sa mga Filistihanon. Ug human niya pamatya ang usa ka libo kanila, diha ra gihapon ang bukog sa apapangig sa iyang kamot. Amen.

158 Dili ko tagdon bisag kung unsa pay ikasulti sa tiyolohiya sa tawo, di ko mosalig niana. Salig sa Pulong sa Dios, "Si Jesu-Cristo mao sa gihapon k~g~apon, karon, ug hangtud sa kahangturan." Tinuod gayud, mitoo siya niini.

159 Unsa kaha kong naminaw pa si David sa kang Sam—sa tiyolohiya ni Saul? Didto sa gawas atua si Goliat uban sa iyang pagpangandak, ug ang tanang katawhan nangalisang. Si Saul, nga maoy kinatas-an sa tanang kasundalohan... Si Goliat miingon, "Usa kaninyo ang makig-away kanako. Dili na kinahanglan nga-nga kaming tanan pamatyon. Kong mapatay ko siya, nan kamong tanan moalagad kanamo. Ug kong mamatay ninyo ako, nan, moalagad kami kaninyo," tungod kay anaa man siyay pinuti. Mao kanay gustong buhaton sa yawa, kung makabaton na siya sa tanan niyang kaalam sa seminaryo, silang tanan, kung moabot na siya. Nakita mo?

160 Ang gamay nga si David didto naglakawlakaw, nga may dala nga panit sa camero; mapulapula, yukog ang abaga, usa ka gamayng tawo nga motimbang ug usa ka gatus ka libras, mga usa ka gatus ug napulo, siya miingon, "Ayaw kog sultihi nga ang mga kasundalohan sa buhing Dios, nga gituli alang sa usa ka pakigsaad, magbarug didto ug motugot nga kanang walay tuli nga mga Filistihanon magpasipala sa mga kasundalohan sa boing Dios?"

161 Miingon si Saul, "Paduol ngari, bata." Siya miingon, "Nakadayeg ako sa imong kaisug, apan ang mga adalw sa mga milagro milabay na. Wala tay mga butang nga ingon niana. Ug sultihan ko ikaw usa ka butang, unsa mang matanga sa kard sa pagpakighiusa ang imong ikapakita. Nakita mo? Wala ka may gani hinagiban. Wala kay laing gihuptan gawas nianang usa ka tirador diha sa imong kamot. Nakita mo? Wala ka makakab-ot ug Ph.D. O kaha LL.D. Unsaon mo man sa paghimo niini? Aha, kanang tawhana usa ka maggugubat. Aha, usa si-siya ka D.D., dinubli ang L, Ph. D., LL.Q. Aha, anaa siyay daghang mga titulo, mahimong taptapan niya ang bongbong pinaagi niana. Ug si kinsa ka man? Usa ra ka magbalantay sa camero."

91 Ug sa iglesia, dili ka makahisgot kanila bahin sa kinatibuk-ang Maayong Balita ug sa gahum sa Dios, tungod kay ang dios niining kalibutana nagbuta kanila gikan sa mga kamatuoran sa Dios, ug misalig sila sa ilang kaugalingong salabutan. Kung ang mga kababayan-an mosimba ug magpapatul sa ilang buhok, tungod kay ang ilang mga pastor nag-ingon kanila, "Oh, dili na daotan. Kanang tawhana maoy buang." Apan ang Biblia nag-ingon nga sayup siya kung iya kining buhaton; ang Dios dili motubag sa iyang pag-ampo. Ug ang pipila sa ilang mga kababayan-an nakahimo ug laing pagpakaulaw ug misulay sa pagkamagwawali, doble nga butang ang iyang gibuhat.

92 Ang Biblia nag-ingon nga dili kana niya pagbuhaton, walay usa niini. Apan ang organisasyon sa simbahan modawat niini, ug giordinahan siya, ug palakton siya; sila nanagsalig sa ilang kaugalingong salabutan.

93 Kung ang usa ka Pulong sa Dios dili ibutang sa husto, o saypon pagsabot, o dili Kini dawaton, mabugto ang tanang Dinugtongan. Ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, kondili sa matag Pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios."

94 Ngano man kini, mga kababayan-an, nga hingdunggan ninyo ako nga nagwali batok niining mga butanga, sa pagsul-ob ug mga purol, ug pagpamintal, u—ug sa pagpahapsay sa mga buhok sa pagpapatul nga mga buhok, ug nianang tanang matanga, ug unya sa matag tuig nga mobalik ako anaa ra gihapon kamo sa maong kahimtang? Kana tungod kay nagsalig man kamo sa inyong kaugalingong salabutan inay nga sa Pulong sa Ginoo unta.

95 Ug, mga pastor, nganong dili man ninyo hinloan ang inyong iglesia? Tungod kay miadto man kamo sa inyong kredo sa denominasyon inay nga sa Pulong sa Ginoo unta. Husto kana. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Tan-awa, ayaw pagsalig sa inyong kaugalingong salabutan, hinonoo diha sa Pulong sa Ginoo.

96 Dili sila modawat niini, tungod kay dili man nila madawat ang panghimatuod. Si Jesus mianhi nga inubanan sa—sa Maayong Balita, tukma gayud sa kahimtang nga Iyang giingon nga moabot Siya. Bisan pa sa makadaghan.. .

97 Si may diyotayng kalibug sarntang didto siya sa bilanggoan, ug sarntang didto si-siya... Ug nagwali siya nga "Ang Mesiyas moabot, Kinsang paliran anaa na sa Iyang kamot; Iya gayud pagahinloan ang Iyang gik-anan, ug sunogon ang mga uhot pinaagi sa kalayo nga walay pagkapalong, ug hiposon ang trigo ngadto sa dapa." Ang Espiritu sa Dios maoy midala, ug mipaladok Kaniya sama sa usa ka-sarna sa usa ka tuboran. Ug sa nakita niya si Jesus nga

nagsingabot na diha sa eksena, garnay, malomo, mapaubsanong matang na Pagkatawo nga ginatulaklak, dinhi niini tungod sa Iyang kinabuhi, ug didto. Aha, wala nila...

98 Wala kini hisabti ni Juan, busa nagpadala siya sa pipila sa iyang mga tinun-an aron pagpangutana kang Jesus kong Siya na ba gayud Kadto. Unsang pagpakaulaw kang Jesus, human kadtong maong profeta motindog didto sa tubig, uban sa Pulong sa Dios, nga nagkanayon, "Ako nakaila Kaniya, tungod kay nakita ko man a-ang Espiritu Santo sama sa salampati, ang Dios nanaug gikan sa langit sama sa salampati ug mipahiluna Kaniya, ug nadungog ko ang usa ka Tingog gikan sa langit, nga nagaingon, "Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga," ug unya si Juan miingon, "Lakaw ug pangutan-a Siya kon Siya na ba gayud kadtong Usa, o—o magpaabot pa ba tag lain?"

99 Karon, wala siya ni Jesus padad-ig usa ka libro kung unsaon pagpatoo ang anaa sa bilanggoan, o kung unsang simbahana ang iyang pasakopan. Kondili miingon Siya, "Pagpabilin kadiyot ug bantayi kung unsay mahitabo, ug unya lakaw ug sultih si Juan sa mga butang nga inyong nakita ug nanghitabo," tungod kay ang Iyang mga buhat nga Iyang ginabuhat kana maoy nagpanghimatuod Kaniya nga Mesiyas, ang Anak sa Dios. "Bulahan ang tawo nga dili mapangdol Kanako."

100 Daghan kaayo ang mga nangapangdol. Daghan kaayong mga katawhan ang dali rang mangapangdol sa Pulong sa Dios. Sukwahi ra Ki—kini, gusto sila nga magsalig sa ilang kaugalingong salabutan. Dili sila buot modawat sa Pulong sa Ginoo. Ug motalikud sila sarna sa ilang gihunahuna nga-nga motalikud sila, ug sa paagi sa pagtudlo kanila-diiin ang ilang simbahan nagsalig niini. Bisan pa kong ang Dios nagsaad nga I—Iyang paulanon, nga moulan sa buntag, ug ang simbahan moingon, "binuang kana," maoy ilang toohan ang simbahan inay nga ang Dios. Tungod kay ngano? Sila gipanganak sa simbahan.

101 Apan ang tawo nga gipanganak sa Dios, mao ang binhi sa Dios. Uga ang binhi sa Dios mao ang Pulong sa Dios, ug diha siya mabuh Niana. Mao kana ang iyang Kinabuhi.

102 Karon, sila nagsalig sa ilang kaugalingong salabutan, ug dili sila mosalig sa Pulong sa Dios. Labi pa silang nasayud. Kay anaa kini sa Kasulatan. Ila kining gitawag nga daotang espiritu, kanang Tawhana. Tungod kay ngano?

Kay nag-ingon ang ilang pari, "Bisan kinsa nga moadto aron mamati sa wali niining Tawhana, sila palagpoton sa sinagoga."

101 Sa dihang naayo kadtong usa ka tawo nga kanhi usa ka buta, pinaagi kang Jesus. Bisan ngani ang iyang mga ginikanan, nalipay kaayo bahin sa

panon, mipatay sa daghan niyang katawhan. Karon, unsa kaha kung miingon siya, "Nagkinahanglan kahayag. Gusto ko nga anaa pay laing kahayag. Nan, karon kadali lang. Ang Dios maoy nagpahimutang niini, ug ang adlaw minunot sa pagtuyok sa kalibutan. Karon, atong tan-awon, kong akong sultihan ang adlaw ng mohunong... Tingalig kung mohunong ang kalibutan karon, nan mawad-an kini sa iyang magnito, nan mahulog kini"?

150 Wala niya paminawa ang iyang salabutan. Ang bugtong butang nga iyang gisulti mao, "Adlaw, hunong; ug, bulan, pagpabilin kung diin ka," ug misugot kini kaniya. Wala siya magsalig sa iyang kaugalingong salabutan. Kondili misalig hinuon siya sa saad sa Dios, "Gihatag Ko na kaninyo kanang yutaa; lakaw ug kuhaa kini."

151 Iyang ihatag kaninyo ang saad nga Espiritu Santo. Maangkon mo Kini dinhi niining conbensyon. Maangkon mo Kini karon.

152 Ayaw pagsalig sa, "Nahibalo ka, nga gikapoy na ko. Sultihan ko kamo; daghan ang gikaon ko sa panihapon. Masuko a-a-ako kang nga makakita kanako nga nagbuhat niini." Oh, alang sa kaayohan, kamo nagsalig sa inyong kaugalingong salabutan.

153 "Kay ang saad alang kaninyo, ug sa mga anak sa inyong mga anak, kanila nga atua sa halayo, bisan kanila nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios."

154 Ang doctor nag-ingon nga ako mamatay. Iya akong gisusi, ug miingon nga anaa akoy cancer, naa ako niini, o bisan kung unsa pa. Mamatay gayud ako." Ayaw pagsalig nianang salabutana. Ang Dios mao ang Ginoo nga imong Dios Kinsa nagaayo sa tanan mong mga balatian. Busa ayaw pagsalig nianang salabutana, dili sa salabutan sa tawo. Salig sa salabutan sa Dios.

155 Unsa kaha kong si Samson, didto sa kaumahan, samtang ang mga Filistihanon, migukod kaniya? Ug didto nagtidog ra siya, gamayng tawo, tawong kulot ug buhok, nga sama niana ang gitawag-on. Iyang. .. Tan-awa, dili siya usa ka tawong batid sa espada, tungod kay dili siya makamao, wala siya mabansay, sa sundalo nga pagkabansay. Usa lamang siya ka sama sa usa ka bayot kung tan-awon, nga may pito ka mga pinangko ang buhok nga nagdunghay: usa ka maki-inahan nga bata nagtindog didto, ug ania karon miabot ang usa ka libo nga mga Filistihanon. Ania karon, wala siyay unsa man diha sa iyang kamot. Ug miduko siya, ug nakakita siya nga dihay nagputi, maputing suwang sa usa ka mula, ug iya kining gipunit.

156 Karon, miingon siya, "Tan-awon ta, karon, dili ako kaayo makahimo niini, tungod kay kanang mga kalo nga naa sa ilang mga ulo... Silang mga Filistihanon, silang tanang mga sundalo, silang tanan may mga espada. Silang

145 Unsa kaha kung si Josue, sa dihang miadto siya kauban sa napulo ka mga denominasyon, ug milakaw didto ug nakita kadtong yuta nga gisaad sa Dios, ug mibalik kauban nila ug miingon, "Karon, kadali lang. Tinuod kini. Kita sama ra sa mga apan-apan kung tan-awon. Mga higante sila. Unsaon man nato sila sa pag-angkon? Wa man gani tay mga espada, mao lang kining unsay atong napunit. Unsaon man nato sa pagpakasulod ug kahaon ang maong yuta? Aha, mao kini ang dili gayud mahimo. Lupig ta kaayo nila kalim-an ka tawo batok sa usa. Maayo silang pagkabansay nga mga sundalo, ug kita usa lamang ka panon sa mga magbalantay sa camero ug tigmasa sa lapok didto sa Egipto. Unsaon man? Wa gani tay mga taming ug uban pa, unsaon man nato sa pagkuha niini?"

146 Ania karon, ang salabutan hingpit gayud nga magpamatuod nga dili nila kini mahimo. Bisan kinsang sundaloha nga sama kaniya, o si Moises, dili mahimong mosalig sa ilang kaugalingong salabutan. Apan sa ilang salabutan, wala sila mosalig niini. Apan nahibalo sila nga ang Dios nag-ingon, "Gihatag Ko na kaninyo kanang yutaa. Lakaw ug kuhaa kini."

147 Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Kay kong mosalig kamo sa inyong kaugalingong salabutan karon kung masakit ka, tingalig naglingkud ka sa silyang may ligid, naghimalasyon sa cancer, sa sakit sa kasingkasing, ug ang doctor nag-ingon nga mamatay ka gayud, kong magsalig ka nianang salabutana, mamatay ka gayud. Apan ayaw pagsalig nianang salabutana. Wala gayud.

148 Unsa na man kadtong mga kuta sa Jerico, nga ilang giingon nga kalumbaan sa mga karwahi ang ibabaw nila, kadtong mga dagkung kuta? Ang Dios miingon, "Lakaw ngadto ug libota kini sa daghang higayon, ug patungga ang trumpeta, ug kamong tanan maninggit, ug ang mangahugno ang padir." Tan-awa, kadto maoy usa ka gayud ka hingpit nga binuang alang sa kalibutanong panghunahuna. Apan si Josue, sa hingsayran niya kung unsa gayud kabaga kadtong maong mga padir, tungod kay nakaagi man siya pagpanghimo ug mga padir didto sa Egipto. Nahibalo siya sa mga cemento didto, kung unsa gayud ka siguro nga makapugong sa maglumbaanan nga karwahi sa ibabaw niini, ug bisan gani ang mga balay mahimong tukoron sa ibabaw niini. Apan wala siya magsalig sa iyang kaugalingong salabutan. Siya nagtoo sa unsay giingon sa Dios nga mao ang kamatuoran, ug misunod sa Iyang Pulong, ug ang mga padir nangahugno. Wala gayud magsalig sa iyang kaugalingong salabutan.

149 Unsa kaha niadtong iyang pagpakiggira, ug, sumala sa akong giwali niadtong Dominggo, ug didto ang adlaw sumasalop na; ang kaaway nangapuo na. Niadtong gabhiona nanagtigum sila ug nangadto sila kauban sa laing

kaayohan, apan nahadlok sila pag-ayo sa pagsugid nga si Jesus maoy nagbuhat niini. Oo. Siya miingon-siya miingon, "Imo ba kining anak?"

Mitubag nga, "Oo."

Giingnan nga, "Kinsa may nag-ayo kaniya?"

Mitubag nga, "Am-am bot lang." Miingon nga, "May pamuot na man siya, pangutan-a siya. Makasulti na siya sa iyang kaugalingon."

104 Tungod kay gipasidaan na kini nga si bisan kinsa nga mosalig Kaniya, sa salabutan ni Cristo inay nga sa ilang salabutan, palagpoton gayud niining simbahana. Karon, dili ba mao sa gihapon kana? Gipangutana ko kamo niining usa ka masulob-ong way unod nga pangutana. Husto kana. Ug ilang gibuhat ang mao butang. Bisan pag unsay gibuhat sa Dios, kinahanglan nga mahisubay gayud sa ilang salabutan, dili kay kung unsay gilig-on sa Dios nga mao ang Karnatuoran. Karon, kadtong tawhana anaa gayuy tubag bisag unsaon.

Siya miingon, "Kinsay nag-ayo kanimo?"

Siya mitubag, "Kadtong ginganlag Jesus nga Nazareton."

105 Giingnan, nga "Usa Siya ka makasasala. Wala kami masayud kung diin siya gikan."

106 Siya miingon, "Karon, kahibulongan kana. Karno man unta ang mga pangulo niining taknaa. Ug karon kining usa ka Tawo nga nag-abli sa akong mga mata, nga wala gayuy sukad nahitabo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, ug ngani moingon ka nga wala ka mahibalo kung diin Siya gikan." Oh, intawon.

107 Ngano man? Tungod kay nagsalig man sila sa kaugalingon nilang salabutan inay nga Pulong sa Ginoo unta. Tungod kay si Isaias nag-ingon, "Ang buta makakita; ang bakul molukso sama sa usa ka lagsaw; ang kamingawan magmaya tungod sa kalipay." Apan, tan-awa ninyo, sila nagsalig sa ilang kaugalingong salabutan, ug wala sa Pulong; sa ilang kaugalingong sistema sila magagikan.

108 Karon, himatikdi ang mga kasimbahanan karon sila nagbuhat sa samang butang. Nagmugna sila ug usa ka gamhanang matang sa lumba sa salabutan diha sa ilang mga sistema sa denominasyon. Nga sila nagbaton ug hataas nga salabutan, wala na nila kinahanglana si bisan kinsa nga malipat niini, walay si bisan kinsang makaduol gawas kung sila sakop sa maong pundok.

109 Ayaw akog sultihi; taga Tucson, Arizona ako. Miadto ako didto tulo na ka tuig ang milabay; nakigkita ako sa concillo sa mga kasimbahanan, ug matud ko, "wala ako moanhi aron magtukod ug simbahan. Mianhi ako aron

makigkauban kaninyo. Mianhi ako aron tabangan ko kamo. Usa ako ka misionaryo, ebanghilista, bisan kung unsay mabuhay ko." Siya miingon, "Mianhi ka ba dinhi aron magtukod ug usa ka simbahan?"

110 Giingnan ko, nga "Dili, sir. Mianhi ako...Kong nagtinguha man akog simbahan, anaa na akoy usa diha sa Indiana." Matud ko, "Mianhi ako dinhi tungod kay gimanduan ako sa Ginoo dinhi diha sa usa ka panan-awon. Magpabilin lang una ako sa makadiyot karon, hangtud nga Iya akong giyahan pagpahilayo, apan wala gayud ako moanhi aron magsugod ug usa ka simbahan. Mianhi ako aron tabangan ko kamo mga igsoon."

111 Tulo na ka tuig ang milabay; wala gayud ako dapita sa usa ka dapit. Ngano man? Tungod kay dihay ilang panagtigum human niadto, ug miingon, si bisan kinsa ang modapit kanako sa ilang pulpito, ilang palagputon wang magwawaliha. Nakita ba ninyog ngano? Sila nanagsalig sa ilang kaugalingong salabutan! Husto gayud, nga kana ma—maoy-ginganlan; nga nagmugna sila ug hataas nga salabutan.

112 Gawas lamang kung ipasulat mo ang imong ngalan sa ilang libro, moingon ka-nga malaglag ka. Usa ka ministro ang nagtug-an niana kanako."Oh," moingon ka, "mini kadto." Usa kadto ka Pentecostal.

113 Ako ug si Jack Moore nanglingkud didto ug naminaw kaniya didto sa Dallas, Texas. Siya miingon nga iyang papason ang maong tawo sa libro.

Giingnan ko, "Ngano man?"

"Tungod kay nakig-uban siya kanimo."

Giingnan ko, "Nan, papasa kini."

Siya mitubag, "Nan, mawala gayud siya."

Matud ko, "Mawala?"

"Tan-awa," matud niya, "kong ang iyang ngalan wala niini.."

114 Giingnan ko, "Ang buot mo bang ipasabot nga ikaw usa ka anciano nga motoo niana?"

Matud niya, "Mao kanay kamatuoran."

115 Mitubag ko, "Hawa diha sa telepono, mister. I-ikaw.. .Dili kana mao ang grasya sa Dios, ka-kana. Nakita mo?"

116 Pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan gikabautismohan ngadto sa usa ka Lawas, ug nangahimong mga sakop nianang Lawasa." Dili ko tagdon bisan kung unsa pay nabag-o diha kaninyo, wala kanay labot niini. Nahimo ka gayung Cristohanon pinaagi sa pagkahimugso; mao ra gayud kana. Mao ra kanang paagiha nga maingon ka niana; dili pinaagi sa pag-apon, dili pinaagi sa

ang iyang lawas. Wala niya tagda ang bisag unsang butang, hinonoa misalig siya sa saad sa Dios. Wala siya magsalig sa iyang kaugalingong salabutan. Wala siya magsalig diha sa pangatarungan.

139 "Aha," nag-ingon ka, "Igsoong Branham, may hinungdan nga dili ang Dios moayo sa masakiton, anaa tay daghang maayong mga doctor."

140 Ang Biblia nag-ingon, "Among gisalikway ang pagpangatarungan." Dili kami makiglalis. Ang pagtoo dili gayud makiglalis. Ang pagtoo motoo ug modawat. Himatikdi.

141 Kondili mitoo hinuon siya inay nga dili motoo, ug gitawag ang mga butang, nga dili na mapuslanon, nga daw mapuslanon, ni kinsa supak kaayo batok sa bisag unsang pangatarungan. Apan wala gayud siya makiglalis. Mitoo lamang siya niini. Walay arang mga katarungan nga mopalig-on nga kadtong bataa dili gayud matawo. Kadtong babayha hapit na magkawhaan ka tuig ang pagkawala na sa binulan, ug ang iyang ngalan sama na sa usa ka patay. Ug sa nag-idad na siyag usa ka gatus ka tuig, kawhaag-lima ka tuig ang milabay, sa gihapon nagdayeg pa siya sa Dios, batok sa tanan matang sa salabutan. Kondili pinaagi sa pagtoo, tungod kay nasayud siya nga tumanon gayud sa Dios ang Iyang Pulong. Wala gayud siya magsalig sa iyang kaugalingong salabutan.

142 Unsa kaha kung si Moises nagsalig pa sa iyang kaugalingong salabutan, sa dihang giingnan siya sa Dios nga iyang kuhaon si-si Faraon-o ang mga anak sa Israel gikan sa kamot ni Faraon? Unsa kaha kung misalig siya sa kaugalingong salabutan, samtang didto siya pinaagi sa Haligi nga Kalayo, sa dihang ang Dios miingon, "Lumugsong ka kay Ako magauban kanimo"? Unsa kaha kong nagsalig siya sa iyang salabutan niadtong iyang gidala sila didto sa Mapulang Dagat, ug didto na sila haduol sa tubig, ug dinhi ang Dios nagsaad kanila sa yuta sa saad? Unsa kaha kong nagsalig pa siya sa iyang kaugalingong salabutan. "Unsaon ko man sa pagpakatabok didto? Wala na siyay panahon sa pagbuhay ug tolay. Anaa na ang mga kasundalohan nagsingabot sa among likud. Anaay mga bukid sa pikas ug pikas. Anaay tobog sa among atubangan, ang Dagat nga Mapula"?

143 Karon, kong nagsalig pa siya sa iyang kaugalingong salabutan, iya na untang ipataas ang iyang mga kamot ug modalagan, ug mohapa sa tiilan ni Faraon, nga magaingon, "Faraon, pasayloa ako; kay nasayup ako."

144 Apan wala gayud siya mosalig sa iyang kaugalingong salabutan. Hinonoa nag-ampo siya, ug gisultihan siya sa Dios sa pagpadayon, ug ang dagat nabahin, diin supak kadto sa tanang pagpangatarungan. Apan wala siya mosalig sa iyang kaugalingong salabutan.



134 Karon, hinumdumi, nga ang "Anak sa tawo" usa ka profeta. Gitawag ni Jehova si Ezequiel nga "anak sa tawo." Si Jesus moabhi diha sa tutulo ka mga ngalan: Anak sa tawo, Anak ni David, Anak sa Dios. Iyang gitawag ang Iyang kaugalingon nga "Anak sa tawo" aron ang mga katawhan makasabot, tungod kay Siya mao man ang Profeta nga patindogon sa Ginoong Dios.

135 Karon, himatikdi, ug unya nagsaad Siya nga unsa? Ang Anak sa tawo magpadayag sa Iyang kaugalingon pag-usab sa dili pa kanang panahona, sa dili pa ang kalayo. Ug mao kadto ang katapusang ilhanan nga nakita ni Abraham sa wala pa moabot ang anak nga gisaad, ug nabalik siya sa pagkabatan-ong lalake, ug siya ngadto sa pagkabatan-ong babaye. Sa wala pa... Karon, himatikdi, kay ang Kasulatan sa tataw nag-ingon niana, karon kinahanglan nga susihon ta kana.

136 Ug kung ato nang nakita ang kalibutan nga anaa na sa kahiwian ug ang mga butang nga anaa niini karon, nga nadala sa kahimtang niini, nan unsaon man nato sa pagpakaingon nga husto kana ug dili moingon nga kining lain husto? Tungod kay adunay tawo, diin kamo magtuon sa ilang salabutan ug dili sa salabutan sa Princepe sa Kinabuhi Kinsa mao ang Persona nga didto sa ganghaan uban kanila didto sa Sodoma. Karon, atong hingmatikdan, nga wala ta magsalig sa atong kaugalingong salabutan.

137 Si Noe wala gayud magsalig sa iyang salabutan. Usa kadto ka dakung panahon nga siyentificanhon, apan wala gayud siya magsalig sa iyang salabutan sa iyang adlaw. Kondili misalig hinuon siya sa saad sa Dios, ug gimanduan pinaagi sa gahum sa Dios, ug nag—andam sa arka aron pagluwas sa Iyang balay, samtang kadto maoy sukwahi sa yanong pagbati. Walay tubig didto sa ibabaw; wala gayud sukad. Apan nahibalo siya nga kong ang Dios moingon nga may moabot, mahitabo gayud. Busa wala siya magsalig sa iyang kaugalingong salabutan, kondili pinaagi sa pagtoo siya gimanduan sa Pulong nga gisaad sa Dios. Ang Espiritu naglihok kaniya, ug iya gibuhat niya kini.

138 Si Abraham, wala gayud siya magsalig sa iyang salabutan bahin sa tawhonong kinabuhi. Iyang gipangasawa ang iyang asawa sa nagidad pa siya ug napulog-pito. Ania siya karon, kapitoag-lima na ang panuigon, ug siya kan-umag-lima na ang idad, napulo ka tuig ang pagkamanghud. Apan si Abraham wala gayud magsalig sa iyang salabutan, sa dihang gisultihan siya sa Dios nga Iyang hatagan siyag anak nga lalake pinaagi kang Sara. Hinunoa iyang gitawag ang bisag unsang butang, ang bisag unsang siyentificanhong kalig-onan nga nahisupak sa Pulong sa Dios ang bisag unsay natun-an nga gawas sa Pulong sa Dios, nga dili tinuod. Ug iyang gidalayeg ang Dios, sa makusog, mihatag Kaniyag pagdayeg. Wala gani niya tagda samtang nagtanaw sa iyang kaugalingong lawas, o ang pagkadili na mabungahon ang lawas ni Sara, o—o

mga kredo, dili sa kadasig, o sa pagsag-ulo niini, o sa bisan un sa pang . butanga, o pinaagi sa edukasyon, sa tiyolohiya. Mahimo kang usa ka Cristohanon sa dihang matawo ka pag-usab, ug dili ka gayud matawo pagusab gawas kung pinili ka nga matawo pag-usab. "Tungod kay walay si bisan kinsa nga makaduol Kanako gawas kung pagadanihon siya sa Akong

Amahan, ug ang tanang nga gitugyan Kanako sa Amahan moduol Kanako. (Amen.) Banhawon Ko siya sa kaulahiing adlaw."

117 Kining ginganlag mga dagkung tulonghaan sa Biblia nga ania kanato, ilang giingnan, nga salig gayud kamo sa inyong hingkat-onan. Oh, intawon. Sila, bisan pa kung unsay gisulti sa Pulong, sa gihapon isaysay ra nila kini, oh, nga ilang kinaugalingon, gihimo nila ang ilang kaugalingon nga motoo niini, ug ang ilang kinaugalingong matang sa pagtoo niini, niana, nga "Ang mga adlaw sa mga milagro nanagpangagi na. Walay butang nga sama sa profeta, mga profeta, mga apostoles. Walay butang nga sama nianang mga hiyas sa pagpangayo, ug uban pa. Kining tanang nangatapos sa panahon sa mga adlaw sa Biblia." Mahimo nilang patoohon ang ilang mga kaugalingon niana.

118 Nasayud ba kamo, nga ang Biblia nag-ingon nga mahimong motoo ka sa bakak ug malalag pinaagi niini. Nakita mo? Kana mao gayuy tinuod. Nanagmugna sila, bisan kung unsa pay gisulti sa Pulong sa Dios, silang tanan nanagsalig sa ilang kaugalingong salabutan. Nanagsalig si—sila niini; mitoo sila niini; nagdahum sila nga mao kana ang Kamatuoran. Mahimong mopadayon ka pagtoo sa usa ka bakak hangtud sa hangtud nga mahimo kining tinuod alang kanimo. Husto kana.

119 Apan unsaon man nato pagkasayud kung kini mao ba ang Kamatuoran o dili? Ang Dios maoy mopamatuod nga kini mao ang Kamatuoran, tungod kay anaa man kini sa Iyang Pulong ug Iya giparnatud-an Kini. Siya sa Iyang kaugalingon maoy naghubad Niini.

120 Giunsa man nila pagbuhat, mipaduol ba niini? Ila kining gibuhat pinaagi sa ilang kahanas, sa ilang edukasyon, sa ilang mga salabutan sa ilang-titulo, titulo sa pagka-doctor, ug uban pa, nga ilang gigikanan sa usa ka seminaryo ug nanagpakakat-on niining mga butanga.

121 Apan tan-awa, mga higala, paminawa. Dili mo gayud makita sa Biblia nga giingnan ta sa pagsabot. Wala ta sugoa sa pagsabot Niini. Gisugo ta sa pagtoo Niini. Toohan kini pinaagi sa unsa? Pinaagi sa pagtoo. Kong nakasabot ka Niii, nan mao kanay mahimong pagtoo nga dili mapapas. Dili mo gayud kini hisabtan, kondili tohi lamang Kini. Kong hisabtan ko man ang Dios, nan wala ko na kinahanglana nga motoo sa Dios. DiI ko hisabtan ang Dios. Walay

si bisan kinsa nga makasabot sa Dios. Dili ako makasabot sa Pulong sa Dios, kondili gidawat ko Kini. Gitoohan ko Kini. Wala ako sugoa sa pagsabot Niini.

122 Wala gayud ako, moadto sa bisan unsang seminaryo sa tanan pang dagkung salabotanong kaalam sa tawo diha niana. Mao ray akong hingsabtan nga ang Biblia nag-ingon nga si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapOil, karon, ug hangtud sa kahangturan, ug gitan-aw ko Siya nianang kahimtanga. Nasayud ako nga nagsaad Siya kung unsay Iyang pagabuhaton niining adlaw, mao kini ang akong gihulat Kaniya nga Iyang buhaton kini. Husto kana. Siya nagsaad ug grasya; gipangita ko kini ug gidawat ko kini. Siya nagsaad ug kaayohan; ako nagtoo niini ug gidawat ko kini, ug gidawat ko kini.

123 Karon, dili ko kaayo karno langanon, apan usa larnang ka butang ang ihangyo ko kaninyo kong moantus lang kamo uban kanako sa hamubong panahon sa pagpamalandong kanila kinsa wala mosalig sa ilang kaugalingong salabutan; ang pipila ka mga tawo sa Biblia, ang pipila lamang, sila nga wala magsalig sa ilang kaugalingong salabutan, bisan pa kung unsa ang mga salabutan sa Hang panahon.

124 Atong hisgotan, pananglit, si Noe. Si Noe nakasinati sa adlaw sa dakung siyentificanhong panusisusi. Sa mga adlaw ni Noe tingalig nagbuhat silag mga payramid, riga dili na nilang mahimong ibalik pag-usab. Karon, wala nay ato niini karon, walay makahimo pag-alsa sa mga dagkung bato didto. Dili kini nila mahimo karon. Sa ilang mga adlaw, dihay ilang mga kemikal nga mahimo nilang isakot sa tina aron mahimo ang panapton natural bisan hangtud karon. Duna silay medicina nga igbabalsamo nga lawas dili na madunot; dili ta makahimo niana karon kung gusto ta. Adunay atong... Daghang mga arti ang atong nangawala. Sa adlaw nga iyang gipuy-an, diha sa manggialamong panahon.

125 Gihisgotan kini ni Jesus, nga kanang mao gihapong panahon mobalik pag-usab sa dili Siya mobalik, "Maingon kini kanhi sa mga adlaw ni Noe..." Karon, motoo kamo niana, dili ba? Motoo ba karno nga si Jesus nagsulti niana? Motoo ba kamo nga mibalik na ta sa maong panahon? Karon, anaa kana sa Libro ni Lucas, sa capitulo 17 diha sa bersiculo 29.

126 Karon, diha sa Lucas 17:30, Siya miingon, "Ug maingon man usab kanhi sa mga adlaw ni Lot, sa dihang ang mga manolunda sa Ginoo..."

127 Karon, Iyang gibasa ang mao ra nga Biblia nga ania kanato. Ug sa Iya nang...Balika ug susiha kung un sang matanga sa adlaw sa wala pa ang ulan ni Noe. Balika ug susiha kung unsang matanga sa adlaw sa wala laglaga ang kalibutan sa mga adlaw ni Lot. Susiha kung unsa kadto, ug makita mo kung unsay gihisgotan ni Jesus.

128 "Sa mga adlaw ni Noe, silananagpangaon, nanaginum, nanagpangasawa, ug nanagminyoanay, sa walay pagkasayud niini hangtud sa pagsulod ni Noe sa arka, ug unya miabot ang lunop, ug mipatay kanilang tanan."

129 Sa mga adlaw ni Lot sa wala pa ang kalibutan-sa wala pa sunoga sa kalayo ang Gentil nga kalibutan, ang mga Sodomanhon, dihay daghang mga bayot, mga kangil-aran, ang tanan dinhi sa kalibutan. Usa ka dakung... Mao kadto ang usa ka modernong Los Angeles, apan ang Estados Unidos, dili lamang kay dinhi ra sa Estados Unidos, kondili sa kalibutan. Usa ka pagminaot. Ang mga kalalaken-an nanagpamiya sa ilang tinuod nga kalabutan sa kinabuhi ug sa ilang tiunayng pagpanabot sa naandang pagbati, ug gidaot sa daotang espiritu nga maoy nag-usab sa tibuk dagan sa natural nga kinabuhi, ug sila gipanggamhan sa demonyo nga espiritu. Wala ba kana maghulagway sa mga adlaw ni Noe, wala ako masayud niini, ug sa mga adlaw ni Lot, maoy akong gipasabot. Sa mga adlaw usab ni Noe, nanagpangaon, nanag-inum, nanagpangasawa, ug nagminyoay, nagdasok sa hukmanan tungod sa panagbulagay, ug uban pa, sama ra kaniadto.

130 Apan hinumdumi, nga sa wala pa laglaga ang kalibutan, si Abraham gipadala sa kalibutan ug gisaaran ug usa ka anak nga lalake. Ug nahibalag ni Abraham ang Dios sa daghang mga higayon, .ingon nga tipo sa iglesia nga mihibalag sa Dios. Apan una ang pagkalaglag ug sa pagbalik sa gisaad nga anak, o moabot, diay, ang anak nga lalake gisaad, nga moabot, ang Dios nanaug ug nagpadayag diha sa tawhonong unod diha sa usa ka Tawo, tulo ka mga Lalake. Ug nanglugsong Sila ngadto kang Lot, una sa tanan nangadto kang Abraham, ug nanglingkud Sila. Ug giusab ang ngalan ni Abraham gikan kang Abram ngadto sa pagka-Abraham; si Sarai ngadto kang Sara.

131 Ug kining maong Tawo, ang tigpamababa, si Elohim, sa Iyang paglugsong aron pagsulti kaniya, unsa may Iyang gisulti? Siya miingon, "Rain man ang imong asawa, nga si Sara?" Siya mitubag, nga "Anaa siya sa tolda sa likud Mo."

132 Siya miingon, "Moduaw ako sumala sa natakdang panahon sa kinabuhi." Ug mikatawa siya didto sa tolda sa likud Niya. Ug Siya miingon, "Nganong mikatawa man si Sara?" Nakita mo? Karon, mahimong patyon Niya si Sara dihadiha tungod sa pagkatawa sa Iyang Pulong; apan dili kini Niya mahimo, tungod kay si Sara kabahin man ni Abraham.

133 Ug karon, si Jesus miingon diha sa Lucas capitulo 17 bersiculo 30, "Maingon kanhi sa mga adlaw ni Lot, mao man usab unya sa katapusang panahon kung ang Anak sa tawo..."